


YA LAPENG

SESOHO PUO

Buka ya 2
Kotara ya
3 & 4



SESOTHO PUO YA LAPENG – Kereiti b Buka ya 2

ISBN 978-1-4315-0120-5



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Lebitso:

Phaposi:



ISBN 978-1-4315-0120-5



SESOHO HOME LANGUAGE
GRADE 6 – BOOK 2
TERMS 3 & 4
ISBN 978-1-4315-0120-5
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
10th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

Tsela ya ho ngola



Mofumahadi Angie
Motsekga, letona la
Lafapha la Thuto ya Motheo.



Mong. Enver Surty. Motlatso
wa Letona la Thuto ya
Motheo.

Dibuka tsena tsa tshebetso di etseditswe bana ba Afrika Borwa tlasa boetapele ba Letona la Thuto ya Motheo.


Mof. Angie Motsekga, mmoho le Motlatso Letona la Thuto ya Motheo. Mong. Enver Surty.

Dibuka tsa tshebetso tsa Rainbow di bopa karolo ya Lefapha la Thuto ya Motheo, ya thuso e reretsweng ho netefatsa tshebetso ya baithuti ba Afrika borwa dikereiting tse qalang tse tsheletseng. Jwaleka e nngwe ya dintlha tsa bohlokwa tsa Moralo wa Tshebetso ya Mmuso, projeke ena e etsahetse ka tshehetso ya letlole la Polokelo la Setjhaba. Sena se entse hore Lefapha le etse dibuka tsena tsa tshebetso ka dipuo tsohle tsa semmuso, ntle le tefello ya letho.

Re tshepa hore, matitjhere a tla fumana dibuka tsa tshebetso di le bohlokwa mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi, le ho etsa bonnete ba hore baithuti ba bona ba etsa kharikhulamo yohle. Re nkile boikarabelo ba ho tataisa titjhere mosebetsing ka enngwe le enngwe ya mesebetsi, ka ho kenyelletsa motshwao a bontshang hore na seo barutwana ba tshwanelang ho se etsa ke sefe.

Re a kgolwa hore bana ba tla natefelwa ke ho sebetsa ka buka ena ha ba ntse ba hola le ho ithuta, le hore wena titjhere, o tla natefelwa mmoho le bana.

Re le lakalletsa katleho ho sebediseng dibuka tsena tsa tshebetso.



Tlhophiso

Etsa qeto ka sehlooho sa hao. Buisana le sehlopha sa hao ho bokella dintlha. Sebedisa mmapa wa kelelo ho hlakisa dintlha tsa hao ka moralo, baphetwa le tikoloho.

Mokgwaritso

Qala ka ho ngola mokgwaritso. Nahana ka babohi/bamamedi, popeho le ka seratswana ka seng.

Boeletsa

Bala mokgwaritso ka hloko mme o fumane maikutlo a baithutimmoho le a titjhere.

Lokisa

Lokisa sengolwa ka ho lekola mopelelo le tshebediso ya matshwao a puo. Etsa ditokiso tsa mokgwaritso oo.

Phatlalatsa

Ngolo ditokiso tsa mokgwaritso e le tlhahiso ya sengolwa sa hao.



Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street
Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
Tenth edition 2020

ISBN 978-1-4315-0120-5

This book may not be sold.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.



Kereiti

6

P u o y a
I a p e n g

YA SESOTHO



Buka ena ke ya:



SESOTHO

Buka ya

2



TATAISO YA HO SEBEDISA BUKATSHEBETO ENA

Re lakatsa ho o amohela boemong ba bohare ba Bukatshebetso Puo ya Lapeng.

Boemo ba boharengba Puo Ya Lapeng bo maikemisetsong a ho matlafatsa bokgoni ba morutwana ba puo dikamanong, maemong a botho, le ho matlafatsa bobatsi ba bokgoni ba ho etsa mosebetsi wa sekolo dithutong tsohle. Re tshepa hore o tla fumana Bukatshebetso ena e le molemo ho thusa barutwana ba hao ho matlafatsa bokgoni ba bona.

Sebedisa Bukatshebetso
mmoho le dithusathuto tse
ding tsa hao. Tadima CAPS
boemo ba bohareng
Puo ya Lapeng.



Ha re bueng

1 Ho mamela le ho bua(Puo)-dihora tse 2 ka sekele ya dibeke tse 2

Barutwana ba hloka menyeta e tlang kgafetsa ya ho matlafatsa bokgoni ba bona ba ho Mamela le ho Bua hore ba kgone tlhahisolededing, ho rarolla qaka le ho matlafatsa maikutlo le dikgopololo. Bukatshebetso e na le mesebetsi e mmalwa ya ho bua le ho mamela eo o ka e matlafatsang ho netefatsa hore barutwana ba fumana monyetla wa ho kwetlisa mosebetsi wa ho bua.



Ha re baleng

2 Ho bala le ho bona- Dihora tse 5 sekeleng ya dibebe tse 2 CAPS e hloka hore baithuti ba bale le ho sheba dingolwa tse itsengle mefuta ya dingolwa e itseng sekeleng ka nngwe ya dibeke tse 2


Ho bala le ho bona- dihora tse hlano sekeleng ya dibeke tse 2 CAPS e hloka hore barutwana ba bale le ho sheba dingolwa tse itseng le mefuta ya dingolwa e itseng sekeleng ka nngwe ya dibeke tse 2 /CAPS e hloka barutwana ho bala le ho sheba dingolwa tse itseng le mefuta ya dingolwa ho e ngnwe le e nngwe yay a disekele tse pedi. Sena se kenyelletsa ho bala: dipale tse kgutshwane, ditshomo, diketsahalo tse etsahetseng ho yena, mangolo, di email, bukatsatsi, tshwantshiso, diatekele tsa koranta, diatikele tsa dimakazine, puisano ya radiong, dithothokiso, dingolwa tse susumetsang, papatso, ditaelo, ditaelo tsa ho leba le le tsela ya ho etsa. Ho tlatseletsa CAPS e hloka hore barutwana ba bale dingolwa tsa tlhahisolededing tse nang le ditshwantsho,: mmapa, tjhate, tafole, ditshwantsho, mmapa wa mohopolo, tjhate ya boemo ba lehodimo, diphousetara, ditsebiso, ditshwantsho le dikeraho.. O tla fumana kgetho e ngata e ntle ya dingolwa tsena Bukatshebetsong ena. CAPS e kgetholla tsela ya ho bala e itshetlehileng mehatong ya se etsah alang pele ho balwa, ho bala, le kamora ho bala. O tla fumana tlhaloso emolemo ya ditshwantsho ya mokgwa wa ho bala kahare leqepheng le ka ple la khabara.



Ha re ngoleng

3 Ho Ngola le ho Behela-dihora tse 4 sekeleng ya dibeke tse 2.

CAPS e hloka hore barutwana ba fumane monetla wa ho kwetlisa ho ngola mefuteng e fapaneng ya dingolwa kgafetsa. Bukatshebetso e nehelana ka diforeimi le tlhophiso ya ho ngola ho tshehetsa nehelano ya barutwana ya tsela ya ho ngola, mmoho le dingolwa tse bonwang le tsa mefuta e meng e fapaneng.



4 Sebopoho sa Puo le Diphetoho

CAPS e nehelana lenane la Dibopoho tsa Puo le Diphetoho tse tshwanetseng ho etswa kereiting e nngwe le e nngwe. Tlwaelo ke hore diketsahalo tsena di ba le "tlhokomediso" e hhalosang diphetoho tsena.

Bakeng sa tataiso e nngwe tadima bukana ya kwetliso ya Bukatshebetso.



Ha re ngoleng
Puo



Tema 5: Nnete le tshomo

Dibeke 1 - 2: Ho bolela dipale

65 Moshemane o fumana talente ya hae 2

O bala sengolwa sa moqoqo.
O araba dipotso hodima sengolwa.

66 Charlie o ntse a sheba 4

O bala sengolwa sa moqoqo.
O araba dipotso hodima sengolwa.
O fumana mantswe sengolweng a nang le moelelo o le mong le dipolelwana tse nehelanweng.
O hlahisa maikutlo ao Charlie a neng a na le oona.
O ngola dayaring/bukatsatsing a kgutsufatsa pale.

67 Ho ngola pale 6

O buisana ka baphetwa, tikoloho le diketsahalo paleng ya Charlie.
O tlatsa mmapa wa mohopol ho lokisetra ho pale ka tadihana le baphetwa, tikoloho le moraloo.
O ngola pale ka makgethe ho hlahisa mampeng wa mohopoloo.

68 Mefuta e fapaneng ya maemedi 8

O phethela dipolelo kan ho tlatsa maemedishupi le mabotsi.
O bona maemedi a mme o bontsha hore a emetse mang kapa eng.
O bolela pale ya Charlie ka tatellano e nepahetseng.

69 Ha re lekoleng buka e ntle 10

O bala tshekatsheko ya buka.
O araba dipotso hodima tshekatsheko ya buka.
O nyalanya mantswe le meeelo ya oona e nepahetseng.
O ngola tshekatsheko ya buka eo ba e badileng mme y aba natefela.

70 Papadi ya lekgathe e bonolo 12

O bapala papadi ya lekgathe lejwale.

71 Nelson Mandela o ya sekolong se phahameng 14

O bala sengolwa hodima bayokerafi ya Nelson Mandela.
O buisana ka tse ding tsa dipolelwana tse sengolweng le meeelo ya tsona.

O tadima mantswe a kgethilweng dikishinarng mme o ngola polelo bakeng sa enngwe le e nngwe.
O buisana ka dipotso ho hlahisa paleng.

O araba dipotso ka maemo a fapaneng bophelong ba Nelson Mandela.

72 Ha re ngoleng pale 16

O sebedisa mmapa wa mohopol ho lokisetra pale a tadihana baphetwa, tikoloho le moraloo.
O kgwaritla terafote ya pale, o a e lokisa mme o ngola tlhahiso ya ho qetela ya pale.

Dibeke 3 - 4: Ditshomo

73 Jabu le tau 18

O baa tshomo.
O buisana ka dipotso hodima pale.
O etsa tshwantsho ya pale ho bontsha pheletso ya pale.
O hlahloba ditshwantsho tse ding tsa pale tse entsweng.

74 Jabu o utlwa tau e rora 20

O araba dipotso tse kgethwang hodima pale.
O latellisa pale ka nepo ka ho nomora ditshwantsho.
O pheta pale ka tatellano e nepahetseng.
O bona maetsi sengolweng mme o a sebedisa ho bopa dipolelo.
O bona mahlalonngwe a maetsi a nehelanweng.
O bona sebopheho se nepahetseng sa leetsi dipolelong.

75 Ho etsahetseng ka tau? 22

O bana tshomo ya Sezulu kaofela.
O buisana ka pale mme o hlahisa maikutlo le mehopolo ya hae.

76 Nahana ka pale ena 24

O ngola kgutsufatso ya pale a hlahosa kgodiso ya moraloo le diketsahalo tse ding mehatong e fapaneng ya pale.
O buisana ka baphetwa paleng.
O sebedisa makgethi ho hlahosa baphetwa.

Kotara 3: Dibeke 1 - 4

O ngola polelo bakeng sa tikoloho ka nngwe e bontshitsweng ditshwantshong.

O hopola tatellano ya pale ka ho nomora dipolelo.

77 Ho nahana ka dibapadi 26

O ngola makgethi bakeng sa mophetwa tau.
O ngola serapa se hlahosa ka tau Ho buisanwa le ho hlahisa mehopole e fapaneng ka makgethi a hlahosa mophetwa Jabu.
O ngola setshwantsho/seketjhe sa mophetwa.
O ngola tlhaloso ya motho wa nnete.

78 Ha re shebeng puo 28

O lepa pale ka ho buisana ka ditshwantsho.
O sebedisa tafole ya maetsi ho hlahosa se etsahalang setshwantshong ka seng.
O ngola dipolelo hape a sebedisa lekgathe letlang.
O phethela dipolelo ka ho sebedisa sebopheho se nepahetseng sa leetsi.

79 Ho bopa mabitso 30

O ngola dipolelo hodima tjhate.
O bona mantswe a fellang ka -ile dipolelong.
O buisana ka boema ba feelwane le kamoo e fetolang moelelo wa polelo wa polelo e le nngwe.
O taka setshwantsho ho bontsha moelelo wa dipolelo tse meeelo e mmedi.

80 Makopanyi 32

O sebedisa makopanyi ho bopa dipolelong.
O bona maetsi le mabitso dipolelong.





Ha re baleng

O tla bala pale ena ho
maqephe tshebetso a mabedi.

**Pele o bala**

- Sheba ditshwantsho le dihlooho o leke ho noha hore serapa se tla bua kang.
- Sheba leqephe ho bona seo tla bala ka sona.

Ha o ntse o bala

- Bapisa seo o se nohileleng le seo o se badileng.
- Ha o sa utlwisise se bale hape butle. Balla hodimo.

E ne e le maqalong a phomolo ya dikolo. Charlie ya neng a dula Limpopo, o ne a lema meroho tshimong ya motse o tobaneeng le ntlo ya hae. Ha a sheba a bona motswalle wa hae Dingani a matha a mo feta.

"Ke nna kapotene ya sehlopha sa bolo, re tla ikwetlisa ka mehla re ikwetlisetsa dipapadi tse kgolo". Dingani a araba. "Ke tshepa hore re tla hlola lemong sena!"

"Hela, Dingani. O tlo etsang nakong ya phomolo tsa dikolo?" Charlie a botsa. "Ke nna kapotene ya sehlopha sa bolo, re tla ikwetlisa ka mehla re ikwetlisetsa dipapadi tse kgolo" Dingani a araba. "Ke tshepa hore re tla hlola lemong sena!"

"Aa, ho a thabis!" Charlie a araba.

Ha Dingani a tsamaya, Charlie a honotha, "Ke lakatsa e ka nka kenela sehlopha sa bolo. Ke tlo qala ho ikwetlisa".

Bekeng e tlang, Charlie a kena boikwetlisong ba bolo le Dingani. O bapetse le sehlopha seo, empa dintho ha di a tsamaya hantle. A wela, a korela sehlopha se seng.

Qetellong ya papadi, Charlie o ile a hlokombela hore bolo ha se ntho ya hae. A kgutlela hae a nyahame pelo. A ya tshimong ya hae ya temo.

Ka nako eo, a bona Jan a feta. "Dumela, Jan!" a mo bitsa. "O tlilo etsang ka nako ena ya phomolo?" Jan a re, "Ke sehlopheng sa mmino sa kereke. Ke tla be ke ya boikwetlisong ba mmino tsatsing le leng le le leng. Re lokisetza konsarete e kgolo."

Charlie a sisimoloha: "Ke lakatsa e ka nka bina". A nahana. Bohle ba ne ba etsa dintho tse monate, ha yena a ne a ja nako ya hae ya lehlabula a sebetsa tshimong.





Letsatsi:



Araba dipotso tsena ka ho tshwaya ka lebokose le nepahetseng.


Charlie o ne a le hokae ha pale e qala?

- | | |
|---|-----------------------|
| A | Tshimong ya motse. |
| B | O ne a le sekolong. |
| C | Lebaleng la dipapadi. |
| D | O ne a le mmileng. |



Mantswe a matjha

Ngola diphoso tse pedi tse bontshang hore Charlie o ne a lakatsa hore a ka be a e na le talenta tse tshwanang le tsa metswalle ya hae.




Ngola diphoso tse pedi tseo Charlie a di entseng ha a leka ho bapala bolo.



Morero wa Jan wa nako ya phomolo ya sekolo e ne e le ofe?

Charlie o ile a ikutlwa jwang ka tsa temo ha a qeta ho bua le Jan?



Pale e re ka morao ho boikwetliso ba bolo; Charlie "a kgutlela hae".

Sena se o bolela hore na Charlie o ne a ikutlwa jwang?

- | | |
|---|-----------------------------------|
| A | O ne a batla ho tantsha. |
| B | O ne a sarelwaa. |
| C | O ne a tshohile. |
| D | O ne a batla ho sebetsa tshimong. |

TITJHERE: Saena

Letsatsi

3



Ha re baleng

Kamora dibeke tse mmalwa Charlie o ile a bona sephephetjhana se bitsetsa batjha hore ba kenele sehlopha se setjha sa mmino. O nahana o ile a etsa jwang? O ile a tsamaya ho bona hore na o tseba ho bina. Empa ha a ntse a bina, lentswe la hae la thothomela la eba makgerehla. E mong wa bahlahlobi a swenya ka mahlong, Charlie o ile a tseba hang hore a ke ke a kgethwa.

Charlie a kgutlela hae a ya tshimong. "Metswalle ya ka yohle e na le ditalente" a nahana. "Ke lakatsa e ka ho ka be ho na le ho hong hoo nka ipabolang ka hona."

Nakong yohle ya nako ya phomolo, Charlie o lekile ka hohle ho fumana talente ya hae mme nako e nngwe le e nngwe ha a ya hae o ne a tsamaya a kobile hlooho. A qete nako ya hae yohle tshimong.

Ho ya qetellong ya nako ya phomolo, Charlie o ile a bona metswalle ya hae Dingani le Jan hape. "Tlhodisano e kgolo ya bolo e tsamaile jwang?" A botsa Dingani.

"Re hlotse!" Dingani a araba. "Konsarete e ne e le jwang?" Charlie a botsa Jan.

"E hosane. Empa sehlopha sa rona se sebeditse haholo, le jwale ke ilo bina solo."

"Ke ya o lebohela," Charlie a re ho bona. "Ke lakatsa e ka nka ba le ho hong hoo nka itlotlang ka hona."

"Na o a swaswa?" ho botsa Jan. Meroho tshimong ya hao e meholo! E shebahala e le monate hape e haha mmele! Ka mehla ha ke leka ho jala ho hong, dijalo tsa ka di ba tshehla ebile di a shwa. Ke lakatsa e ka nka be ke na le talente ya hao ya dijalo"

"Ka nnete?" Charlie a araba. "Ke a kgolwa ha ke a nahana hore ho sebetsa tshimong ke e nngwe ya dintho tsa bohlokwa." A bonya. "Hobaneng bobedi ba lona le sa tle hosane re tlo keteka tlholo ya Dingani. Le ka tla ja dijo tsa mantsiboya le rona. Re tla ja meroho e hlhang tshimong, ka morao ho moo re tla ya konsareteng ya bo Jan"!

(E tswa ho: Sesupo prePIRLS dipotso le tatiso ya ho sekora)



Ha re ngoleng

O ka bontsha jwang hore sehlopha sa Dingani se hlwahlwa haholo papading ya bolo?

Araba dipotso ka ho tshwaya karabo e nepahetseng.

Jan o ile a ruta Charlie hore a ithuteng qetellong ya pale?

- A O ne a se a ntse a le hlwahlwa ka dintho tse ding.
- B O ne a le hlwahlwa papading ya bolo.
- C Ho lema ke mosebetsi o thata.
- D Metswalle ya hae e ne e na le talente e fetang ya hae.

Hobaneng Charlie a ile a mema metswalle ya hae?

- | | |
|---|--------------------------|
| A | Ho keteka lehlabula |
| B | Ho keteka ditalente |
| C | Ho bapala papadi ya bolo |
| D | Ho ba ruta ka temo |





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Sheba pale. Moshanyana o fumana talente ya hae mme o batle
mantswe a hhalosang tse latelang:


a hula maoto a hae (ho leqephetshebetso 65)

honotha (ho leqephetshebetso 65)

bina o le mong (ho leqephetshebetso 66)

katleho e kgolo (ho leqephetshebetso 66)

bokgoni ba bohlokwa (ho leqephetshebetso 66)



Ha re ngoleng

Charlie o ile a leka ho etsa diketso dife?




Ha re bueng

Charlie o ile a ikutlwa jwang ha a hloleha ho tswella diketsong
tse fapaneng?

Na o kile wa ikutlwa jwalo pele?



Charlie o ile a ikutlwa jwang ha a fumana hore o na le talente ya tsa temo?



Ha re ngoleng
Ka bokgutswanyane ngola bukatsatsing ya hao kamoo a ikutlwileng ka
teng ha a fumana hore le yena o na le talente.

Dumela Bukatsatsi

Letsatsi _____

Ho ngola pale ya ka



Ha re
etseng

Shebang pale ya Charlie le ditalente hape mme le buisane ka dipotso tsena:

- ❖ Ke bomang dibapadi tsa sehlooho?
- ❖ Bothata ke bofe?
- ❖ Pale e etsahala hokae? Hlalosa sebaka.
- ❖ Ho etsahala diketsahalo dife?



- Sebedisa mmapa wa hao wa kelello ho o thusa ho ngola ● Ngola mokgwaritso ● Kopa motswalle wa hao ho tshwwaya mosebetsi wa hao ● Lokisa diphoso ● Jwale ngola ka makgethe bukeng ya hao.



Ha re ngoleng

Jwale itokisetse ho ngola pale ya hao.

Dibapadi ke bomang?

Pale ya hao e etsahala kae?

Pale e bua ka eng? (Boemo ke bofe kapa mathata?)


Ke diketsahalo dife tse etsahalang?

Pale e fela jwang? Na ho bile le tharollo ya mathata?



Letsatsi:

Ngola pale ya hao. Sebedisa dintlha tsa hao tsa mmapa wa mohopolo.



TITJHERE: Saena Letsatsi

7

Mefuta e fapaneng ya maemedi



Ha re ngoleng

Tlatsa leemedi le nepahetseng.

ena

tsena

sane

eno

_____ naledi ke Southern Cross.

_____ ke buka ya ka.

_____ ke dikepe tse yang hole di rwala ntho tse boima.

Charlie o jadile dipalesa _____ lemong se fetileng.

_____ ke selefounu ya ka e ntjha.

_____ dikeraone ke tsa ngwaneso.

Ha o sheba
maemedi tshupi,
o tla hopola hore **sena**
le **tsena** di bolela ka
ntho tse haufi, ha **seo**
le **sane** di bolela dintho
tse hole.

Mabotsi

Ha o sheba **mabotsi** re a sebedisa ho botsa dipotso.

Mehlala e meng ya mabotsi ke **mang, eng, keng, neng, le efe?**



Tlatsa maaemedi a mabotsi a nepahetseng dipolelong tsena.

Ke..... ya nkileng pene ya ka?

Ke mofutawa dimela oo?

Ke..... e welang fatshe?

Letsatsi la hao la tswalo le ?

O tsamaile?

Letsatsi la hao la tswalo le ka kgwedi ?

Ke lebitso la hao le sefane?

O nehile buka ya ka?





Letsatsi:

Maakaretsi

Ha re shebeng maakaretsi

Maakaretsi a tlwaelehileng haholo ke ana, hohle, tsohle, yohle.



Sehella mola maakaretsi dipolelong ebe o bolela hore ke mang kapa ke eng eo ho bolellwang ka yona.

Bohle ka tlelaseng ba hlotse dihlahlobong.

Ke kene ka phaphosing tsohle di ne di kopakopane.

Bohle ba ne ba menngwe lenyalong.

Ha ho a tla le e mong moketeng.

E mong o ne a o batla.

Bohle ba ne ba o batla.

Ba re o se ke wa ja tsohle.

E bolela ka

Baitħuti



Ha re ngoleng

Pheta pale ya Charlie hape ka lenane le nepahetseng.
Sebedisa mantswe, **pele, yaba, kamora, kahoo, yaba, qetellong**

Ha re lekoleng buka

Sehlooho: Matilda

Monghadi : Roald Dahl

E hatisitswe ka Phupjane 2004

E hatisitswe ke Puffin


Paperback, maqephe 240

Dibapadi: Matilda Wormwood, Miss Honey, Miss Trunchbull

Sebaka: United Kingdom

Poloto

Matilda ke ngwanana ya bohlale haholo ya ratang ho bala dibuka. Batswadi ba hae. Mong. le Mof. Wormwood, ba nahana hore o a hllopha. Matilda o nahana hore seo ba se ratang ke ho sheba TV le ho etsa tjhelete feela. O nka qeto ya ho ba utlwisa bohloko. Hang o fumana hore o na le matla ao a ka a sebedisang hae le sekolong. Crunchem Hall moo Matilda le ba mophato ya hae ka tlelaseng ban a le mosuwehlooho ya ba tshosang – Mof. Trunchbull.



Bala buka mme o arabe dipotso tse latelang. O nahana hore buka ena e ngoletswe bomang? O ka tshwaya sehlopha se fetang bonngwe.

basemane banana batjha batho ba baholo bana ho tloha 9-13

Ngola dipolelo tse tharo o itshetlehile hodima buka.

O nahana buka ena e tla bua ke eng?

Nyalanya mantswe ana le meeleo e nepahetseng.

bohlale		wa habo
hllopha		ya tshajwang
mophato		ho kgathatsa
tshosang		ho nahana hantle



Letsatsi:




Qetella tafole e ka tlase ka ditaba tsa buka eo o e badileng wa e rata. Ha qetile ho e bala, kgothalletsa metswalle ya hao ho e bala.



Sehlooho sa buka	
Mongodi	
Poloto Ho etsahetse eng paleng?	
Tikoloho Pale e etsahetse hokae neng?	
Dibapadi Batho ba paleng ke bomang?	
Buka ke nnete kapa tshomo?	
Mokotaba Pale e bua ka eng? Molaetsa wa pale ke ofe?	
Seo ke se ratileng Tulo eo ke e ratileng paleng?	
Kgothaletso Hobaneng o kgothaletsa motswalle hore a bale pale?	



Papadi ya lekgathe e bonolo



MELAO

Bapala papadi e bonolo ya lekgathe lejwale. Lahlela letaese mme o fihle lebokoseng. Ha o ka etsentsa karabo e fosahetseng sedikadikwe, ha o bapale papadi e latelang. Ha o ka fihla ho nomoro ya 35 o sa etsetsa diboloko tsohle sedikadikwe o tshwanelo ho tswela pale ho tloha qalong ya papadi ho fihlela o etsetsa dikarabo tsohle tse nepahetseng sedikadikwe. Motho ya etseditseng dikarabo tsohle tse nepahetseng sedikadikwe pele, ke mohlodi papading ena.

QALA

- 1 Ke **dula/dila** Kimberley.
- 2 Ke **a/e kula** kajeno.
- 3 O **fihlile/fihletse** kamorao ho nako kajeno.
- 4 O ne **a/u** kgathetse.
- 5 Feta huku.
- 6 Lefatshe le **potoloha/potolohile** letsatsi.
- 7 Re/**a** bapala bolo
- 8 Ke **ne/nnilie** ke hatsela.
- 9 O **ne/nnilie** a le sekolong.
- 10 Kgutlela morao dibaka tse 2.
- 11 John o **kganna/kganne** tekesi.
- 12



Letsatsi:

32

Hosane le **tla/tlile**
bapala netebolo.

31

Hosane ke **tla/tlilo**
bapala netebolo.

30

Feta huku.

33

Bekeng e
tlang bat
la/tlilo ya
Burban.

34

Ke/ka tla
kopana le
Jane kajeno
bosiu.

35

Na o
mohlodi?

14

Ba ne/
ba nile
beseng?

13

Charlie o
ne/na a le
tshimong.

15

E ba le ho tjeka
ho hong.

16

E **sebetsa/**
sebetsi bosiu.

17

O **fihla/**
fihlela morao
ho nako.

18

Ba ne ba/Ba
tla lapile.

19

Titjhere o
ne/na a le
tleseng naa?

20

Feta huku.

21

Hobaneng
ke/ka
kgathetse?

23

O **hlahile/**
hlaha neng?

22

O **ne/na** le
kae?


24

E **ne/na** le
jwang.

25


E ba le ho tjeka
ho hong.






Ha re baleng

Ha ke le dilemo tse robong, bosiusng bo bong ka utlwa **mokgwathsanyana** ka lapeng la heso. Ka fumana ntate a rapaletse fatshe a robetse ka mokokotlo, e ka o qetela ho phefumoloha. O ne a kula a na le lefu la matshwafo. Hang feela ka mora hore ntate a hloka hale bophelo ba ka ba fetoha. Ka tshwanelo ho ya dula le malome, ya tla ntlhokomela mme a nkenye le sekolo. Ka phuthaphutha dinthonyana tsa ka yaba re tsamaya le mme ho ya motseng wa heso o motjha.



Ke ne ke utlwile bohloko haholo ha ke tshwanelo ho tsamaya Qunu. Ke ne ke dula ke hetlile morao mme thabonyana eo ke neng ke na le yona ka e siya morao. Ka sheba matlo le batho ha ba ntse ba etsa mesebetsi ya bona e fapaneng. Ka sheba phororo eo re neng re atisa ho bapalla ho yona le bashanya ba bang. Mahlo a ka a hla a **tsepama** haholo hodima matlonyana a heso a mararo. Ke ile ka tsamaya le ha bokamoso ba ka bo ne bo sa hlaka hantle. Ke ile ka ya dula le malome Jongi mane Mqhekezweni, e leng motsana o haufi. E ne e le motswalle e moholo wa ntate. Ke ile ka **sarelwa** haholo ho siya Qunu le lelapa la heso, empa bophelo ba ka le malome e ile ya ba bo monate.



Ke ne ke bapala le mora wa hae, Justice, mme re na le dintho tse ngata tseo re di etsang mmoho. Malome o ne a nkukile jwalo ka ngwana wa hae. Ke ne ke kena sekolo se haufi sa phaposi e le nngwe mme ke ithuta Senyesemane, seXhosa, hisitori le thutatlhaho. Ke ne ke sebetsa hantle sekolong hobane ke ne ke leka ka matla mme malome o ne a atisa ho hlahluba mosebetsi wa ka wa sekolo phirimaneng e nngwe le e nngwe.



Ha ke na le dilemo tse 16, malome Jongi a nthomella Sekolong sa Clarkebury. Jwalo ka ntate, malome o ne a nahana hore thuto ke yona e bohlokwa.

Clarkebury e ne e le hole haholo ho feta Mqhekezweni. Sekolo ka bo sona se ne se na le meaho e ka bang mashome a mabedi a metso e mene e ahilweng sekgowa.

Letsatsing la pele ka phaposing ke ne ke rwetse dieta tsa ka tsa dibutshe. Ha ke kena ka phaposing dieta tsa ka tsa dibutse di kwatlatsa ha ke hata fatshe moo ho kentsweng mapolanka, ka bona banana ba babedi ba neng ba dutse ka pele, ka moo ba ntjhebileng ka ho makala ka teng. Ke ile ka tsebana le e mong wa banana bao mme re ile ra ba metswalle e meholo nakong eo re neng re le sekolong sa Clarkebury.

Ke ile ka tlwaela bophelo ba sekolong sa Clarkebury kapelenyana. Ke ne ke nka karolo dipapading tse ngata le mabelong ka hohle ka moo nka kgonang empa mosebetsi wa ka o ne o se motle haholo. Baithutimmoho le nna ba ne ba atisa ho ba pele ho nna mabaleng a dipapadi ba boetse



Letsatsi:



ba le pele ka diphaposing tsa borutelo empa ke ne ke na le monyetla o mongata hore nka ba fumana ka ho tiisa dithutong tsa ka. Ka mora hore ke tlohele tsohle mme ke qale ka dithuto tsa ka, mosebetsi wa ka wa bonahala o ntlaufala mme ka feta lengolo la ka la Junior Certificate (Kereiti ya 10) ka nako ya dilemo tse pedi tseo ke neng ke tshwanelo ho le etsa ka dilemo tse tharo. Ka ba le bokgoni ba ho hopola dintho tseo ke ithutileng tsona ka ho phethahala, empa hantlentle ke ne ke le motho ya **sebetsang ka thata** dithutong tsa ka.


Ha ke fihla dilemong tse 21, ka ntshetsa dithuto tsa ka pele mane Yunivesithi ya Fort Hare. Empa tseo ke dipale tsa **nako e nngwe**.



Mantswe a ntshofaditsweng a bolela eng? Sheba mantswe a thata dikshinaring mme o etse polelo ka lentswe ka leng ho bontsha hore le bolela eng. Ngola dipolelo mona.



- ❖ Hlalosa tsa bophelo ba Nelson Mandela ka mora hore ntate wa hae a hlokahale?
- ❖ Bophelo ba hae bo fetohile jwang ka mora lefu la ntatae?
- ❖ O tseba jwang ka dikolo tse pedi tse fapaneng tseo a di boletseng paleng ena ya hae?



Qetella papetla e ka tlase ka ho ngola lenane la diketsahalo tsa bohlokwa bophelong ba Nelson Mandela mehatong e fapaneng ya bophelo ba hae.

Mohato kapa dilemo tsa bophelo ba hae	Ke ketsahalo efe ya bohlokwa e boletseng?

Ha re ngoleng pale



Ha re ngoleng

Itokisetse ho ngola pale ya hao. Nka qeto ya hore o tla ngola pale ya hao ka eng. Tlatsa mmapa wa kelello o ka tlase o nehe pale ya hao, qalo, bohare le qetelo.



Qalong

Qala ka ho bolela ka hore ho etsahetseng qalong.

Bohare

Bolela hore ho etsahetseng bohareng ba pale.

Pale ka nna

Kamora moo

Bolela ho etsahetseng kamora moo.

Qetello

Pale e qetelletse jwang?

Jwale tlatsa mmapa o latelang wa kelello.

Ke bo mang dibapadi?

Sebaka ke eng?
Pale e etsahala kae?

O etsahala eng?

E fedile jwang?
Ke eng se neng se thabisa ka yona?

O tla ngola
ka eng?

Sebedisa mmapa wa hao wa kelello ho ngola drafy ya hao. Kopa motswalle wa ha oho e tshwwaya. Etsa ditokiso ebe o ngola pale ya hao leqepheng le latelang.






Letsatsi:

Sebedisa mmapa wa hao wa kelello ho ngola
pale ya hao.

QALA



QETELA

TITJHERE: Saena

Letsatsi

17



Ha re baleng

Kajeno o tla bala tshomo ya maZulu. Ditshomo ke ntho tse fetiswang ho tloha bathong ba kgalekgale ho ya bathong ba jwale, di qoqwa feela. Batho ba qoqela bana ba bona le ditloholo, dipale tsena, ha di ngolwe fatshe. Ditshomo di na le thuto tse ngata, di ruta boitshwaro bo botle hape di tlosa bodutu. Di kopanya le batho. Bana ba leloko le itseng ba qoqelwa ditshomo tse tshwanang. Sena se etsa hore ba ikutlwe e ka sena se a ba kopanya.

Ditshomong tse ngata re kopana le diphooftolo tse buang.



- Sebedisa mmapa wa hao wa kelello ho o thusa ho ngola ● Ngola mokgwaritlo ● Kopa motswalle wa ha oho tshwwaya mosebetsi wa hao
- Lokisa diphoso ● Jwale ngola ka makgethe bukeng ya hao.

Jabu e ne e le modisana ya dilemo di 14. O ne a le motlotlo ka moo a neng a hlokomela dikgomo tsa ntate wa hae kateng. Ka le leng la matsatsi ka nako ya hwetla, ho futhumetse hamonate. Jabu o ne a dutse lefikaneng a shebile mohlape wabo. Motswalle wa hae Sipho a tla a matha a lebane le yena.

“Na o se o utlwile ditaba Jabu?” ho botsa Sipho, a fellwa ke moyo. “Ibhubesí”, Tau, e bonwe mona maobane. E bolaile kgomo. Banna ba tswile letsholo ho e tjheha. Kgutlisetsa kgomo tsa hao masakaneng re ilo bona banna ba tjheha difi.



Jabu o ne a tshohile haholo. “Ke sitwa ho kwalla dikgomo ka masakaneng,” Sipho. “E sa le motsheare haholo. Di batla ho qeta ho fula, ka morao ho moo ke tshwanelo ho di isa nokaneng hore di ilo nwa metsi pele nka di kgutlisetsa lapeng.”

Sipho o ile a swaba, o ne a sa ikemisetsa ho nganga le Jabu. “Ho lokile,” a realo. “Ke tla o bona nakong e tlang, mohlomong mollong. Ke sa ilo sheba banna.” A matha.

Jabu o qadile ho kgobokanya dikgomo mmoho, a di kgannela nokeng hore di nwe metsi. Moo di sa ntsaneng di nwa, a kenya maoto ka metsing.

Yaba Jabu o tsitsingwa ke modumo o ileng wa mo tshosa haholo “Rrrrrorr!” Dikgomo tsohle tsa tsitsipana. E ne e le Ibhubesí, o ne a le haufinyana haholo! Jabu o shebile ka hloko hohle. Mangwele a hae a thothomela, a hulela dikgomo lesakaneng “empa modumo oo ha o re”. “Ke tlo le ja” a nahana. “Ibhubesí e ka re e bothateng. Modumo oo ke sello sa hore a phallelwe.” Jabu a qala ho tsamaela ho Tau.

Ibhubesí o ile a tshwaswa sefing se seng se neng se tjheilwe ke monna. Hlooho ya hae e ile ya tshwarwa ke sefi. O lekile ho ikgula, empa sena se ne se etsa hore a tshwasehe le ho feta. Jabu o ile a ema a tshoha. Haesale e le yena o ne a so ka a bonela morena wa diphooftolo haufi.



Letsatsi:

E ne e le phoofolo ya bohlokwa ka nnete. Ha Jabu a shebile Ibhubesi e lwanela bophelo ba yona, a qala ho mo utlwela bohloko. Tau ya bona moshanyana mme ya bua le yena.



Tau: Hao! moshemane! Ke kopa o nthuse. Ha ke kgone ho itokolla. Ka kopo o ka tla wa phahamisa ntho ena e tshwereng hlooho ya ka? Ke ya o kopa hle!

Jabu a sheba mahlo a Ibhubesi. O ile a utlwa ka lentswe la Tau ka mokgwa oo a neng a le mathateng ka teng.

Tau: Ka kopo, moshemane! Ke a o kopa! Pele ditsomi di tla di tlo mpolaya . Ke kopa o ntokolle!

Jabu: Ke a rata ho o lokolla, Ibhubesi. Empa ke tshaba hore hang hang ha ke o lokolla o tla ntja.

Tau: Tjhe, moshemane, ha ke kgone ho ja motho ya mpholositseng! Ke a o tshepisa. Ha ke tlo tshwara le moritshana hloohong ya hao. Ke o tshepisa sena!



Ha re bueng Buisanang ka potso tsena le mphato wa hao.

- ❖ Dibapadi tsa bohlokwa ke bomang?
- ❖ Ke hobaneng Sipho a ne a thabile ha a tla a matha ho Jabu?
- ❖ Jabu o ne a le hokae ha Sipho a mo fumana?
- ❖ Sheba ditshwantsho, hlalosa sebaka seo pale e neng e etsahala ho sona.
- ❖ Na sebaka sena se fapane le moo o dulang?
- ❖ O nahana hore Jabu ke motho ya neng a ena le boikarabelo?
Hobaneng o nahana jwalo?



O nahana hore pale ena e tla fela jwang? O nahana hore Jabu o tla lokolla Tau?

- ❖ Dihlotshwaneng tsa lona etsang qetello ya pale ena. Etsang tshwantshiso ka yona le bontshe sehlopa sa lona. Le tla hloka batho ba tla etsang tshwantshiso jwalo ka Jabu, Sipho le Bhubesi, e leng Tau. Le tla hloka le kgomo tse mmalwa.
- ❖ Nahananang hore ke sehlopha sefeng se nang le qetello e monate.

Jabu o utlwa tau e rora



Sheba pale hape o nto araba dipotso tse latelang.

1. Jabu o ne a sa rate ho bona difi hobaneng?

- | | |
|---|---|
| A | Ho ne ho le hole ho ho dafihla. |
| B | O ne a kgathetse. |
| C | O ne a lokela ho isa dikgomo hore di ilo nwa metsi. |
| D | O ne a tseba hore difi di hokae. |

2. Motho ya qoqang pale o reng ha a re "dikgomo di ile tsa hwama?"

- | | |
|---|---|
| A | Di ne di hatsela. |
| B | Di ne di tshohile di sa batle ho tsamaya. |
| C | Di ne di sa batle ho ya letamong. |
| D | Di ile tsa fetoha leqhwa. |

3. Hobaneng mangwele a Jabu a ne a thothomela?

- | | |
|---|--|
| A | O ne a hatsetse. |
| B | O ne a tshaba Tau. |
| C | O ne a sa kgone ho kgobokanya dikgomo mmoho. |
| D | O ne a robenile mangwele a hae. |

4. Re a tseba hore jabu e ne le moshanyana ya nang le boikarabelo Hobane


- | | |
|---|---|
| A | O ne a hlokomela dikgomo tsa hae. |
| B | O ne a keke a siya dikgomo di se na modisa. |
| C | O ne a dutse hodima thaba. |
| D | O ile a bua le tau. |



Nomora ditshwantsho ka lenane le nepahetseng ho ya ka pale.



Ke maswabi nke ke ka tsamaya le wena Sipho





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Jwale ngola polelo e bontshang hore ho etsahalang setshwantshong se seng le se seng.



1	
2	
3	
4	

Bala ditaba tsena hape, sehella mantswe a mangata a bontshang ketso. Kgetha a mahlano o a sebedise ho etsa dipolelo.

Nyalanya mantswe ana le mahlalosonngwe a oona a ka tlase.

Nyakalla

Sheba

fumana

tshwara

halefile

qamaka

tlamolla

tsamaya

Ngola mantswe a dumellanang le ana sebakeng se latelang.

thola	lokolla	sheba	kwatile
tswelapele	tadima	thaba	kakatlela
bua			

Etsetsa sedikadikwe ketso e nepahetseng dipolelong tsena.

Jabu o **nahana/nahanile** ka leqheka la ho bolaya Tau.

Ha re **tsebe/tsebile** seboleho sa Tau.

Tau e **entse/entsile** tshepiso.

Mme wa Jabu o **phehile/phehetse** dijo tsa mantsiboya.

Bosiung boo ke **dutse/dutseng** mollong ke **bua/buile** ka se etsahetseng.

Ho etsahetseng ka tau?



Ha re baleng

Ha re boneng hore ho etsahetseng ka tau.

Ibhubesi e kopile ya itiha ho Jabu, ke ka moo Jabu a ileng a qala ho tshepa Ibhubesi a ba a mo lokolla. O ile a lokolla ketane e neng e tshwere hlooho ya Tau. Tau e ile ya lokoloha, ya tsitsinya sefi.

Tau: Ke a leboha, moshemane! Ke o kolota se seng. Molala wa ka o ne o tilee ha bohloko sefing, ke ne ke tshohile hore se tla mpolaya. Jwale ka kopo moshemane. Ke nyorilwe haholo, o ka mpontsha hore metsi a hokae?

Jabu: A tlase mane, tloho le nna.

Tau: Hei! O ka senya dijo tse monate jwalo!

Jabu: Tjhe! Ke o pholositse ho ditsomi, o ntshepisitse hore o ka se mpolaye.

Tau: O nepile. Ke entse tshepiso. Empa ha ke nahana, ka ha ke lokolohile, ha ho bohlokwa ho boloka tshepiso eo. Ke lapile haholo!

Jabu: O etsa phoso e kgolo. O se robe tshepiso.

Tau: Jo! Ke ntho eseleso! Ke tlo o ja, moshemane. Puisano tsena di etsa hore ke lape le ho feta.

Jabu: Empa o tshepisitse, ha o roba tshepiso, o boela kotlong hape.

Phokojwe e bohlale e neng e mametse hore e utlwe sena ya tla ho tla batlisisa ka tshepiso.




Phokojwe: Ke tshepiso ya eng eo? O etseditseng tshepiso, Nkosi (morena ya babatsehang)?

Jabu: Ke lokolotse tau sefing, o ntshepisitse ho se ntje, jwale o batla ho ntja.

Phokojwe: Pale e ke e seleng hakaakang. O bolela Nkosi, morena e moholo wa diphoofolo, o ne a tshwarehile sefing se entsweng ke batho. Ha ho jwalo, ha ke kgolwe!

Tau: Ke nnete, e ne e le sefi se matla.

Phokojwe: Jo! Ha ke kgolwe hore ho na le letho le matla ho feta morena. Ke tlamehile ho bona sefi sena. Ka kopo pele o ja dijo tsa hao tsa mantsiboya, mpontshe sefi sena seo o buang ka sona. Ka mora moo o ka natefelwa ke dijo tsa hao Tau, Phokojwe le Jabu ba kgutlela sefing.





Letsatsi:

Phokojwe: O ka se mpolelle hore ntho ena e nyenyan e ka tshwara hlooho Tjhe Sena se ka se etsahale Ke sitwa ho utlwisia sena. Nkosi na o na le bothata ba ho kenya hloho ya hao ka mona. Ke batla ho bona hore o ne o shebahala jwang ha moshemane a o fumana.



Tau: Ao! O a nkagathatsa ka dipotso tsa hao. Ke tla o etsetsa ntho ya ho qetela. Ka mora moo o tsamaye o ntshiye hore ke natefelwe ke dijo tsa ka.

Bhubesi a sunya hlooho ya hae dipakeng tsa ditshepe, jwale ka ka moo ho neng ho etsahetse ha Jabu a mo fumana. Kapelepele le ho feta letolo, Phokojwe a lahlela ketane moo e dulang teng. Bhubesi o ile a tshwaswa ka pele hape.

Phokojwe: Jwale ke a bona hore o ile wa tshwarwa jwang ka tsela ena hape. Empa moshemane o nepile, Nkosi. Ha o roba tshepiso ho etsahala sena ka mehla.


Bhubesi a rora ke bohale, empa sefi sa mo tshwara. Jabu a leboha Phokojwe. A mathela dikgomong tsa hae a di kgannela hae, lesakaneng. Letsatsi la mohlolo! Sipho a mo bona, a hoeletsa, "Jabu, Jabu! Tau e tshwerwe sefing pela noka! O fetilwe ke tsena tsohle tse monate!" Jabu a bonya a ipolella, "ke fumane monate ohle oo ke neng ke o batla kajeno."

Sipho a tsamaya a ya setsoming ho utlwa ka pale ya Tau e matla e tshwerweng ke sefi. Jabu a tsamaya a ya hae. A dumedisa mme wa hae, a dula fatshe a kgatholoha. Bosiung boo mollong Jabu a mamela monna ha a qoqa pale ena ya hore ba tshwere Tau jwang. Ho ile ha eba thata ho tjheha Tau, empa ba ile ba ba le maqheka.



Jwale o a tseba hore pale ena e felletse jwang.
Nahana dipotso tse latelang:

- ❖ Pale e ile ya fela ka mokgwa oo o neng o o lebelletse?
- ❖ O ile wa ikutlwa jwang ha Tau e roba ditshepiso tsa yona?
- ❖ Molaetsa wa pale ke ofe?
- ❖ O nahana hore Phokojwe o bohlale? Hobaneng?
- ❖ Sipho o bolelletse Jabu hore o fetilwe ke tsena tse monate. O dumellana le Sipho? Hobaneng?



Nahana ka pale ena



Ha re ngoleng

Hhalosa diketsahalo kaofela. Bontsha hore poloto ya pale e ile ya tswela pele jwang? O tla nahana ka diketsahalo boemong bo bong le bo bong ba ditaba.

Ngola hore pale e qadile jwang.	
Ho etsahetse jwang mahareng a pale?	
Hhalosa hore pale e qetelletse jwang.	



Ha re bueng

Bua ka dibapadi tse ding le tse ding. Kgetha hore ke mantswe a feng a hhalosang sebapadi se seng le se seng. Tlatsa dikgeong tse latelang.

qhekanyetsa	boikarabelo	ho hloka botshepehi	matla	kgala	sebete
tshephala	bohlale	monyenyane	lonya	bohlale	ntle

Jabu	Tau	Phokojwe





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Sheba ditshwantsho tsena ka hloko.



Mantswe a matjha

Ngola dipolelo ka seo o se bonang ditshwantshong.

1

2



Ha re ngoleng


Sheba dipolelo tse latelang. Hlakola tse sa bueng ka sehloho sa ditaba.
Beha polelo tse setseng ka ho latellana o di etsetse dinomoro.

	Jabu e ne e le motho ya nang le boikarabelo.
	O ne a hlokomela dikgomo tsa ntate wa hae ha Sipho a mo bolella ka tlhaselo ya Tau.
	Difate di ne di ena le makala a malelele.
	Jabu ha a ka a tsamaya le Sipho hobane o ne a tshwanela ho isa dikgomo nokeng.
	Dikgomo di ne di kgathetse.
	Jabu o ne a tseba hore a ka hlokomela.

TITJHERE: Saena

Letsatsi

Ho nahana ka dibapadi



Ha re ngoleng

Tlatsa makgethi a hhalosang tau.




Re a tseba hore dibapadi
paleng ke batho ba
jwang sena se hlaho ho
seo ba se bolelang kapa
ba se etsang kapa ba
bang ba re bolella ka
bona.

Sebedisa makgethi ho ngola seratswana sa ho hhalosa tau. Ngola tlhaloso ho sekgetjhana sa pampiri. Kopa motswalle wa hao ho e tshwaya e be o se ngola sebakeng seo o se nehilweng.



Ha re ngoleng

Nahana ka botho ba Jabu. Nahana ka mantswe a hhalosang seboleho sa hae le ka moo a etsang ka teng. Sebedisang puisano le motswalle wa hao ho fumana mantswe a mangata a mo hhalosang. Jwale tlatsa mantswe a hhalosang botho ba hae dikgeong tse ka tlase.



- Sebedisa mmapa wa hao wa kelelo ho o thusa ho ngola ● Ngola mokgwaritlo ● Kopa motswalle wa ha oho tshwwaya mosebetsi wa hao ● Lokisa diphoso ● Jwale ngola ka makgethe bukeng ya hao.

Sebedisa makgethi ho ngola setshwantsho sa sebapadi. Ngola mokgwaritso pampiring. Kopa motswalle wa hao ho e tshwaya. Ngola setshwantsho sa botho ka makgethe sebakeng se nehilweng.

Lebitso:	Dilemo:
Tjhebeho:	



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Jwale hhalosa botho ba motho wa nnete. Kgetha motho eo o ngolang ka yena. Motho eo e ka ba mmampodi, ya phelang kapa ya shweleleng.

Lebitso la mophetwa le felletseng	
Bong/ Dilemo Mosebetsi	
Sebopheho	
Talente kapa bonono	
Hobaneneg o kgethile yena?	

Jwale tlatsa mahlalosi a hhalosang botho ba hae.

Lebitso la sebapadi

Sebedisa mahlalosi ho ngola sebopheho sa sebapadi. Jwale ngola mokgwaritso pampiring. Kopa motswalle wa hao ho e tshwaya. O ka tshwaya ya hae le wena. Ngololla setshwantsho ka makgethe ka tlase.

Ha re shebeng puo



Sheba ditswantsho.
Bolella motswalle wa hao ka se etsahalang ho
se seng le se seng.

Lejwale letswelli

Lekgatthe le jwale letswelli
le sebediswa ho dintho tse
etsahalang hona jwale le tse
tswellang pele ha re nste re
bua ka tsona.



Sebedia tafole o bolela ka se etsahalang setshwantshong ka seng.

Ena	yona	tantsha	tjheka	leetsi + -ng	baka
Sona		hlatswa	tlola	sesa	bala
yona		kganna	tjhaka	bua	tsamaya
bona		robala	tshwara	thusa	pheha ejapheha ejabapala



Ngola polelo ka se etsahalang ditshwantshong tse nne.

Sebedisa tafole ena ho bolela dipolelo tsena ka papadi e tla etsahala ka le le tleng.

Ena	e tla	tantsha	tjheka	leetsi	baka
Sona		hlatswa	tlola	sesa	bala
yona		kganna	tjhaka	bua	tsamaya
Bona		robala	tshwara	thusa	pheha ejabapala



Letsatsi:

Ho sebetsa ka maetsi




Ha re ngoleng

Tlatsa leetsi le nepahetseng. Etsetsa e fetolang sebopeho sedikadikwe.

thusa	1. Batho ba tla o thusa .
thusa	2. Ke tla o thusa hosane.
tlisa	3. Le _____ buka ya ka.
tla	4. E_____ le rona.
ja	5. O ka thabela ho ya _____ le rona.
bua	6. _____ Xitsonga le babui ba sona.
ema	7. Le _____ ha Mosuwe a kena.
nka	8. Le se _____ bese e nka nako e telele.
tsamaya	9. Se _____ bosiu ho lefifi.
phomola	10. Re ya _____ ka nako ya paseka.
pheha	11. Le _____ dijo tsa mokete wa ngwana.
jwetsa	12. Mo _____ moo ke dulang.
bapala	13. Ha re _____ bolo le bafanabafana.
tla	14. _____ le bana bao.
tlisa	15. _____ bana kerekeng.
rwala	16. _____ patsi hodima dihlooho tsa lona.
bua	17. Ba _____ ka nako ya tlelase.
tsamaya	18. _____ le ban aba sekolo ka nako ya phomolo ya Tshitwe.
tsamaya	19. Ha re _____ ka sefofane ho ya Motse Kapa.
tjhaka	20. Ha re _____ metswalle Motse Kapa.



Ho bopa mabitso



Sheba tjhate ena kahloko. Jwale bolella mmate wa hao ka seo ngwana ka mong a ratang le ho se rate ho se etsa.

	binang	pentang	mathang	bapalang	fofisang	phehang	balang
Ann	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
Jabu	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗
Peter	✗	✓	✗	✓	✗	✗	✓
Nomsa	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✓
Enver	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✓

Ann	Ann o rata ho bina, ho penta, ho pheha, ho bala. Ha a rate ho bapala, ho matha le ho fofisa khaete.
Jabu
Peter
Nomsa
Enver

Re sebedisa
difeelwana
pakeng tsa
lenane la dintho.

Bala dipolelo ka hloko. Jwale sehella mantswe a qetellang ka –a mola. Bolela hobaneng mantswe ana e le mabitso e seng maetsi.

1. Ha ke rate ho tsoma diphooftolo.
2. Ha re rate ho thunywa ha ditshukudu Afrika Borwa.
3. Polao e sehloho ya ditshukudu e tshosa batho ba lefatshe.
4. Ho honotha ha banana ho halefisitse titjhere.
5. Ho bohola ha ntja bosiu bohole ho entse hore ke se robale.
6. Ho kganna hamper ho M1 ho bakile kotsi.

Lebitso le
bōpuwang ka
leetsi le ho tlatsa
sehlongwanthao
- a



Letsatsi:

- | | |
|-----|--|
| 7. | Ha ke qeta ho matha ke a hlapa. |
| 8. | Pele ke robala ke nwa teye. |
| 9. | Ho bula pompo ho tla tebela pula. |
| 10. | Ho matha ho utlwisa mokokotlo wa ka bohloko. |



Ho sebedisa feelwana

Ha re shebang difeelwana

Moo polelo e leng telele, kgefutso pakeng tsa mantswe e bontshwa ka tshebediso ya feelwana.
Sebaka sa feelwana se ka fetola moelego wa polelo ha e sa sebediswa hantle.



Sheba dipolelo tsena tse pedi mme o bue ka moo boemo ba feelwana bo
fetolang moelego ka teng. Taaka setshwantsho o bontshe ka moo polelo ka
nngwe e reng ba jele kuku.

Re jele tjhokolete, jeli le kuku.	
Re jele tjhokolete, jeli le kuku.	

Jwale kenya feelwana dipolelong tsena.

Re tla hloka hamore, sepekere le saga.

Re rekile dilamunu, dipanana le dipere.

O eme a makala a matha.

Kgudumodumo e ne e le kgolo, e nonne e tshosa.



Re sebedisa makopanyi kapa matswe a kopanyang dipolelo. Makopanyi a bohlokwa ho kopanya dipolelo. Ha a le siyo polelo le mongolo di ka kopakopana. *Sheba mohlala ona.*
Jim a hetla. Jim a thula khaboto
Jim a hetla **mme** a thula khaboto.

Polelo tsena tse pedi di bolella ka "Jim". Jwale o ka tlohela Jim wa bobedi mme o kopanye dipolelo ka bobedi.

O ka nna wa sebedisa "empa 'ho kopanya dipolelo.

Empa e ntse e tshwana le **hobane**. Bobedi di bontsha makopanyi pakeng tsa dipolelo tse pedi.

Hopola: Polelo e bonolo e na le mokotaba le leetsi le leng. Polelo mararane e na le maetsi a fetang bonngwe a mangata a na le moetsi ya e fetang bonngwe.



Ha re ngoleng

Kopanya dipolelo tse bonolo tse pedi o sebedisa e nngwe ya makopanyi ana kapa mantswe a kopanyang.

le

hobane

empa

kahoo

leha

Re ne re batla ho bapala bolo. Pula ya senya ditokisetso tsa rona.

Ann a nkopa hore ke mo thuse ka mosebetsi wa hae. Ka mo thusa.

Ke fihlile ka mora nako sekolong. Ke siilwe ke bese.

Ba itse borokgo bo lokisitswe. Bo ne bo sa senyeha.

O bohlale ho mmetsi. Ha a bohlale ho Jikerafi.

Ke rata ditholwana. Ke rata meroho.

Re sebedisitse dikgele. Pula e ne e na.



Letsatsi:

Mosuwehlooho o ne a le *bohale*. Mosuwehlooho o ne a lokile.

O ne a kula. Ngaka e mo nehile meriana ya hae.

Sam o rata kofi. Ann o rata teye.

O ile lebenkeleng. O rekile tjhokolelte.

O ne a kgenne. Ke fihlile ka mora nako.

Bashanyana ba bapala bolo. Ba bapala kirikete.

Ke rata dipompong. Ha ke rate kuku.

Ke ithuta ka thata, ke batla ho feta teko ya makgaolakgang.

Ke rata pula. Ha ke rate sefako.

Ke ne ke thabile tlung ya malome. Ke ne ke hopola mme wa ka .

Ke ratile sekolo sa ka se setjha. Ka tlameha ho sebetsa ka thata ho tswhara kapele.

Polelong e nngwe le e nngwe seha mola ka tlasa mabitso (mantswe a rehang)
ebe o etsetsa maetsi sedikadikwe (mantswe a ketso).

John o rata dintja tsa Alsatian tse kgolo.

Mary o tsamaya ho ya sekolong sa motheo sa Good Hill.

Sipho o bapalla sehlopa sa bolo sa Little Chiefs.

Jabu o ne a palame baesekele e
sebediswang dithabeng.

Ann o tswelletse pele ho bua ka
trelaseng.





Nka	Smiley Face	Frowny Face
bala sengolwa		
araba dipotso hodima sengolwa		
fumana mantswe sengolweng bakeng sa dipolelwana		
hlahisa maikutlo a mophetwa		
ngola dayaring		
bua ka baphetwa, tikoloho le diketsahalo paleng		
tlatsa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa pale		
ngola pale ka makgethe ho hlhammapeng wa mohopolo		
sebedisa maemeditshupi		
sebedisa maemedi mabotsi		
bona maemedi mme ka bontsha hore a bole la eng kapa mang		
qoqa pale hape ka tatellano e nepahetseng		
bala tshekatsheko ya buka		
araba dipotso hodima tshekatsheko ya buka		
ngola tshekatsheko ya buka		
sebedisa lekgatthe lejwale		
bala othobayokerafi		
sheba mantswe a thata dikishinaring		
bala tshomo		
tshwantshisa		
o ngola qetello ya pale		
araba dipotso tse kgethwang hodima pale		
latelliisa pale ka nepo		
bona maetsi mme ka a sebedisa ho bopa dipolelo		
bona mahlalosonngwe a maetsi		
bona seboleho se nepahetseng sa leetsi polelong		
hlahisa maikutlo le kgopoloh ka pale		
ngola kgutsufatso ya pale		
hlalosa tikoloho ya pale		
ngola serapa se hlalosang ka mophetwa		
ngola setshwantsho sa mophetwa		
ngola dipolelo hape ke sebedisa lekgattheletlang		
hlalosa tjhate		
bona mantswe a fellang ka -ng		
sebedisa feelwane ho tshwaya dipolelo		
sebedisa makopanyi ho kopanya dipolelo		
bona maetsi le mabitso dipolelong		



Tema 6: Tsela tsa ho etsa pehelo ya sengolwa

Kotara ya 3: Dibeke 5 - 10

Dibeke 5 - 6: Dipale le mangolo

81 Mmutlanyana o lemosa ka ho reketla ha lefatshe 36

O bala sengolwa sa moqoqo.

82 Ho nahana ka pale 38

O arabu dipotso hodima pale ya mmutla.

O sebedisa makgethi ho hhalosa baphetwa ba sehlooho.

83 Ho ngola pale 40

Ophethela mmapa wa mohopolo ho bolela pale ya mmutla.

O ngola pale ya mmutla ka makgethe.

84 Lengolo la phomolo 42

O bala lengolo.

O lokisa tsa ketelo ya Thabo hodima lengolo.

O arabu dipotso hodima sengolwa.

O sheba mantswe dikishinareng mme o ngola mellelo ya oona.

O arabu dipotso tse kgethwang hodima sengolwa.

85 Ho ngola lengolo 44

O sebedisa mmapa wa mohopolo ho lokisetsa ho ngola lengolo.

O ngolla motswalle lengolo a mophetela ditaba tsa hae le tsa sekolong.

86 I-meile ho hlaho ho motswalle 46

O bala i-meile.

O arabu dipotso hodima i-meile.

O fumana thahisoleding ho hlaho lengolong ho phethela karete ya tlahisoleding ka mophetwa.

O ngola lengolo tlasa tataiso eo a e neilweng.

87 Haholwanyana ka puo 48

O bona makgethi le mabitso dipolelong.

O ngola dipolelo ka ho beha lekgethi kapele le kamorao ho lebitso.

O nyalanya mantswe le malatodi mmoho le mahlalosonngwe a oona.

O sebedisa makopanyi ho bopa dipolelo mararane.

88 Ka lefetile letlang 50

O sebedisa lekgathe lefetile lephethi.

O phethela dipolelo a sebedisa maetsi a lekgathe lefetile.

O ngola dipolelo a sebedisa lekgathe letlang lephethi.

Dibeke 7 - 8: Dikhathunu di monate

89 Super Strika 52

O bala khomiki.

O buisana ka tlhaloso ya tikoloho le puo e buuwang ke baphetwa khomiking.

90 Ho nahana ka khomiki 54

O buisana ka foreimi ka nngwe ya khathunu.

O ngola polelo ho hhalosa pale jwale ka ha e bontshwa.

O ngola dipolelo hape ka puosebui.

O buisana ka papatso ya thelevishine mme o hlahisa maikutlo.

91 Ho ngola papatso 56

O lokisetsa papatso ya thelevishini ka ho bontsha le ho ngola ka yona.

O hhalosa tikoloho, baphetwa le mookotaba wa papatso.

O sebedisa polane ho hlophisa sengolwa sa papatso.

O etsa pehelo ya papatso ka mokgwa ea ho tshwantshisa.

92 Di kopanye 58

O buisana ka ho kopanye dihlongwapele le dihlongwanthao ho motso wa lentswe.

O bona sehlongwapele, sehlongwanthao le motso wa lentswe.

O phethela dipolelo ka ho di ngola ho mmui le mmuuwa.

Dibeke 9 - 10: Nako ya ho bapala

93 Dan naletsana ya bolo 60

O tshwantshisa tshwantshiso ka Dan a sebedisa baphetwa le sebui.

O arabu dipotso hodima tshwantshiso.

94 Phousetara ya tshwantshiso 62

O bala phousetara e bapatsang tshwantshiso.

O arabu dipotso hodima phousetara.

O rala phousetara bakeng sa tshwantshiso.

95 Ingolle tshwantshiso ya hao 64

O sebedisa tlhophisongollo ho lokisetsa tshwantshiso.

O kgwaritla terafote ya tshwantshiso, o a e hlophisa mme o ngola tlhahiso yah o qetela ya tshwantshiso.

96 Haholwanyana ka mahlalosi le makgethi 66

O bona mahlalosi le maetsi.

O supa mofuta wa lehlalosi: mokgwa, nako, sebaka, kgafetsa, le boholo kapa tiisetso.

O bona le ho hlophisa makgetha.

O bona mabitso le maemedi a haloswang ke makgethi a boletseng.

O bona mefuta ya makgethi: thuo, palo/bongat, masupi kapa tlhaloso.





Ha re baleng

Ho kile ha eba le mmutlanyana o neng o hlopha. "Aa moratuwa," o ne a tletleba letsheare lohle, "aa moratuwa, moratuwa wa ka wee."

Ho ngongoreha ha hae haholo ho ne ho bakwa ke hore ho ka nna ha e ba le tshisinyeho ya lefatshe. "Ha e ka etsahala," o a ipolella, "na ho tla etsahalang ka nna?"

O ne a na le thahasello ka sena tsatsing le leng hoseng. Ka letsatsi le leng tholwana ya wa ka tshohanyetso sefateng ya re THUU!, ya etsa lefatshe le reketle.


"Tshisinyeho ya lefatshe!" a lla.

Ka lebelo le leholo a feta masimo ho ya eletsa bomotswala ba hae.

"Tshisinyeho ya lefatshe! Mathang le sirellsetse maphelo a lona!"

Mebutlanyana kaofela ya tswa masimong ya mo latela, e matha ka lebelo le leholo. Ba matha ba feta masimo,

meru le dinoka ho ya dithabeng, ba ntse ba eletsa bomotswala ha ba ntse ba feta.



Re tshwanelo
ho tswa
mona!

e ne e ka letolo hodima dithaba. Mmutlanyana wa pele wa sheba morao ho sheba haeba tshisinyeho ya lefatshe e atamela haufi, empa seo a neng a se bona e ne e le sehlopha se seholo sa diphoofolo tse mathang haholo.

Ha ba ntse ba eme moo ba tshohile, tau ya hlaha.

"Ho etsahalang?" ho botsa tau.


"Tshisinyeho ya lefatshe, Tshisinyeho ya lefatshe!" mmutlanyana o buela ka marameng.

"Tshisinyeho ya lefatshe?" ho botsa tau. "Ke mang ya e boneng? Ke mang ya e utlwileng?"

"E seng nna," ho bua tlou.



- Sebedisa mmapa wa hao wa kelelo ho o thusa ho ngola
- Ngola mokgwaritso
- Kopa motswalle wa hao ho tshwwaya mosebetsi wa hao
- Lokisa diphosho
- Jwale ngola ka makgethe bukeng ya hao.



Tshisinyeho ya lefatshe!
Ke tshwanelo ho ya tsebisa mebutlanyana e meng!



Ho etsahala eng?



Letsatsi:

"E seng rona," ho bua dithuhlo. "Botsa yena, botsa yena!" ho lla mebutlanyana kaofela, e supa mmutlanyana wa pele.

Tau ya fetohela ho mmutlanyana.

"Ka boikokobetso, Monghadi," ho bua mmutlanyana o swabile, "ke ne ke dutse hae ha ke tla utlwa modumo o moholo yaba lefatshe le a thothomela tseba hore sena e ka ba tshisinyeho ya lefatshe, Monghadi. Ka hoo ka matha haholo ka moo nka kgonang ho tsebisa ba bang hore ba sirellsetse maphelo a bona."

"Ngwaneso, na o ka ba sebete ho mpontsha moo kotsi ena e mpe e etsahetseng?" ho botsa tau.

"Aa, nke ke ka kgutlela moo hape!" ho bua mmutlanyana.

"Tlolela mokokotlong wa ka. Ke tla o hlokomela," ho bua tau.

Ka lekgonono, mmutlanyana wa tlolela hodima mokokotlo wa tau, yaba ba a tsamaya, ba feta dithaba, dinoka, meru, masimo, ho fihlela ba fihla hae moo ba dulang.

"Ke mona moo ke utlwileng, Monghadi. Le nna ke utlwile. Lefatshe le ile la reketla."


Tau ya sheba hohle – e se kgale ya bona kokonate e neng e wele sefateng ka lerata le leholo. A bona tshwene e nyenyane e dutse sefateng. Tau ya nka kokonate, ya palama lejwe ya lahlela kokonate fatshe. Thuu!

Mutlanyane wa tlola metara ho ya hodimo. "Tshisinyeho ya lefatshe! kapele – balehang – e etsahetse hape!"

Ka yona nako eo a lemoha hore tau e a tsheha, a bona kokonate e tjhwatlehileng maotong a yona.

"Aa," a hweshetsa. "Ho hang e ne e se tshisinyeho ya lefatshe, e ne e le?"

"Tjhe," ho bolela tau, "e ne e se yona, o ne o se na lebaka la ho tshoha."



Se setshohe, ngwaneso.
Re ye re tshoswe ke seo
re sa se utlwisiseng.

"Ke bile mmutlanyana o seleng!"

Tau ya bososela ka mosa. "Se ka tshoha ngwaneso. Kaofela ha rona – le nna – ka nako e nngwe re tshaba ntho tseo re sa di utlwisiseng."

Ka hoo a kgutlela hape ho mebutlanyana e dikete di leshome, tlou le dithuhlo, tse neng di eme hodima thaba, ho di bolella hore ho ne ho le bolokehile ho ya hae jwale.

E hlaha: *Rabbit heralds the earth quake by Rosalind Kerven in PIRLS Reader. The Natural World. Main Survey 2001. IEA.*

Ho nahana ka pale



Ha re ngoleng

Araba dipotso tsena ka mmutlanyana le tshisinyeho ya lefatshe. Ha o se na bonnete ka dikarabo tsa hao, kgutlela morao o e bale pale hape.

Mmutlanyana o ne o tshoswa ke eng haholo?

- | | |
|---|-------------------------|
| A | Tau |
| B | Ho tjhwatleha |
| C | Tshisinyeho ya lefatshe |
| D | Sefate se wang |

Ke eng se entseng hore lefatshe lohle le reketle?

- | | |
|---|------------------|
| A | Tshisinyeho |
| B | Kokonate e kgolo |
| C | Mebutlanyana |
| D | Sefate se wang |

Tau e ne e batla hore mmutlanyana a mo ise kae?

Hobaneng tau a ile a lahlala kokonate fatshe?

- | | |
|---|---|
| A | Ho etsa mmutlanyana o balehe. |
| B | Ho thusa mmutlanyana a fumane ditholwana. |
| C | Ho bontsha mmutlanyane ka se etsahetseng. |
| D | Ho etsa mmutlanyana o tshehe. |

Mmutlanyana o ile wa ikutlwa jwang ha tau e qeta ho lahlala khokhonate fatshe?

- | | |
|---|--------------|
| A | Halefile |
| B | Swabile |
| C | Bothotho |
| D | Tshwenyehile |

Molaetsa wa pale ke eng?

- | | |
|---|---------------------------------|
| A | Balehela kgathatso. |
| B | Batlisia bonnete pele o tshoha. |
| C | Mebutlanyana e lebelo haholo. |

Dintho di etsahetse kapele ka mora hoba mmutlanyana a hoeletse "Tshisinyeho ya lefatshe!" Ngololla mantswe a mabedi paleng a re bontshang sena.

Tau e entse jwang hore mmutlanyana o ikutlwe hantle ha pale e fela? Ngola ntho tse pedi tseo e di entseng.

1

2



Letsatsi:

Maikutlo a mmutlanyana a fetohile jwang paleng?

Ha pale e qala mmutlanyana o ikutlwile


hobane

Qetellong ya pale mmutlanyana o ikutlwile

hobane

Jwale, qetellong ya pale ho ne ho bonahala hore tau e rata mmutlanyana hobane

Paleng o ka bona hore tau le mmutlanyana ha ba tshwane ho hang.
Mmapeng o ka tlase wa sekgo, tlatsa makgethi a hlilosang e nngwe le e
nngwe ya tsona.



Ho ngola pale




Ha re ngoleng

Sebedisa mmapa wa mohopolo ho bolela ka pale hape *Mmutlanyana wa lla tshisinyeho* ya lefatshe ka tatelano. Buisana le metswalle ya hao ka se etsahalang paleng mme le ngole mehopolo haufi le setshwantsho se nepahetseng.

1



2



3



4



5



6



**Mmutlanyana
o tsebisa ka
tshisinyeho ya
lefatshe**



Letsatsi:



Jwale ngola pale ka makgethe sebakeng seo o
se nehilweng.




- Sebedisa mmapa wa hao wa moopolo ho o thusa ho ngola
- Ngola mokgwaritso • Kopa motswallé wa hao ho tshwaya mosebetsi wa hao • Lokisa diphoso
- Jwale ngola ka makgethe bukeng ya hao.

1



2



3



4



5



6



TITJHERE: Saena

Letsatsi

Lengolo la phomolo



Ha re baleng



27 Apple Road
New Town
0301
20 Mphalane 2015

Dan ya ratehang

Kgele! Ke bile lehlohonolo hore ke ye Motse Kapa le bomotswala ba ka ka nako ya phomolo ya dikolo ka Phupjane. Re tlohile ka 12 Phupjane ra fihla ka tsatsi le hlahlamang. Ho bile monate ho tsamaya ka terene. Re robetse ka phaposing, ka robala betheng e hodimo!



Ha re fihla Motse Kapa, ntho ya pele eo ke e boneng ke Table Mountain e aparetswe ke serame sa maru a masweu. Thaba e ne e le ntle ho feta ka moo ke neng ke lebelletse.

Sheba dinepe tseo ke o romelang tsona.

Letsatsi la bobedi, re ile Robben Island. Re ile sehlekehlekeng ka sekepe. Ho ne ho na le sele eo Nelson Mandela a neng a dula ho yona - dilemo tse 18! Re bone dinonyana tsa lewatle tse ngata le majwe sehlekehlekeng.

Ka letsatsi la boraro ra bona dinonyana lewatle hape. Ka nako ena lebopong la Boulder. Ho ne ho na le Cape phoofolo tsa lewatle tse nang le boyo. Ho na le porojeke Motse Kapa ya ho sirelletsa dinonyana tsa lewatle hobane di haufi le ho fela. Porojeke ena e hlakomela le dinonyana tsa lewatle.

Ka letsatsi la bone, ra ema ntlha ya Afrika, Cape Point, moo mawatle a mabedi a kopanang. Ke moo metsi a batang a lewatle ka Atlantic a kopanang le a futhumetseng a lewatle la Indian.

Ka letsatsi la ka la bohlano, letsatsi la ho qetela, re ile ra ya bona dibopuwa tsa lewatle, Akhwariamong ya mawatle a mabedi. Ho ne ho le monate! Ha ke so ka ke ba haufi le lerusua ka mohla! E ne e le galase fela pakeng tsa rona, ba ne ba sa tshabe ho re bontsha mela ya meno ka hanong la tlhapi. Re bone tlhapi ya naledi - tse ding di ne di na le matsoho a mashome a mahlano! Ha e lahlehelwa ke letsoho, le leng le letjha le mela hona moo le leng le tswileng.

Hosane re kgutlela hae. Ke thabetse ho le bona kaofela ha re kgutlela sekolong.

Motswalle wa hao

John







Letsatsi:



Ha re
etseng

Lengolo la Jabu le hhalosa matsatsi a supileng. Sebetsa matsati a lenane la Jabu. O tlatse seo a se entseng ka matsatsi ao.

Letsatsi	Seo a se entseng
12 Phupjane	Tlohilie ho ya Motse Kapa
13 Phupjane	
14 Phupjane	
15 Phupjane	
16 Phupjane	
17 Phupjane	
18 Phupjane	
19 Phupjane	



Ha re ngoleng

Jwale ngola dikarabo tsa dipotso tsena.

Ngololla polelo e le nngwe lengolong e bontshang hore Jabu le Dan ke metswalle ya sebele.




Nehana ka mohlala o le mong wa polelo o bontshang hore Jabu o ngolla motho ya dilemo di le ding le tsa hae.



Nehana ka mohlala o le mong wa polelo o bontshang hore Jabu o ne a qala ho ya Motse Kapa.

Sheba mantswe ana dikshinaring ebe o a sebedisa dipolelong ho bontsha meeleo ya ona.

makweba	
Ho feela	



Hobaneng Jabu a ngolla Dan lengolo lena?

- A Ho mo qoqela ka di hlapidimo.
- B Ho mo qoqelaka nako ya phomolo e monate.
- C Ho mmolella hore o tla kgutla sekolong haufinyane.
- D Ho mo qoqela ka terene.

O bolela eng ha a re sharks di ne di se dihlong hobontsha meno a tsona?

- | | |
|---|--|
| A | Hlapidimo di ne di thabile. |
| B | Hlapidimo di ne di thabisa batho. |
| C | Hlapidimo di ne di bula melomo hangata. |
| D | Hlapidimo di ne di ej a tlhapi tse ding. |

Ho ngola lengolo



Ha re ngoleng

Ngolla motswalle wa hao lengolo. Mo qoqele ka seo o ntseng o se etsa hae le sekolong kapa ka ntho e nngwe le e nngwe e thabisang.

Re o nehile hlahiso ka seratswana se seng le se seng. Ngola lengolo la hao pele ka mokgwaritso o kope motswalle wa hao a le shebe pele. Ebe o le ngola ka makgethe leqepheng le ka pele ho lena.





Letsatsi:



Tlatsa atere se ya hao

Letsatsi

Dumela _____

Qala ka ditumediso.

Qala ka ntlha ya pele ya ditaba.

Ngola ka ntlha ya hao ya bobedi ya ditaba.

Qetella lengolo.

Motswalle wa hao

Tlatsa lebitso la hao.



I-meile ho hlaha ho motswalle



Ha re baleng

I-meile ke tsela ya ho buisana le metswalle o sebedisa **dikgokahanyo** ka khomputa. Re ye re sebedise diimeile e le mangolo ho arola ditaba le metswalle. Ha o lakatsa ho romela lengolo ka emaile ho motswalle, wena le motswalle wa hao le tshwanelia ho ba le diaterese tsa email le ho ba le khomputa.

E ya ho:

ann@school.co; dan@school.com

E halaha ho:

kim@library.com

13 March 2011

11:56

Dumela Ann le Dan

Ke a kgolwa le badile ditaba ka tshisinyeho e kgolo ya lefatshe ya Japan. Ke tlilo dula le bomotswala ba ka Borwa ba Japan ke tla dula mona ho fihlela maemo a ba **ntlafala** Tokyo motseng wa heso. Leha ke thabile ho ba hole le epicentre ya tsitsinyeho ya lefatshe, ke hlolohelwa ba lelapa leso le metswalle ya ka ya sekolo seo ke kenang ho sona se tlase sa *International*.

Le ha ho le jwalo, ena ke nako e ntle le motswala wa ka. O lekana le nna. Le yena o dilemo di 13 re bala Kereiti ya 6 re le babedi. Ka lehlohonolo motswala wa ka o dula haufi le phaka ya bohare, moo re bapalang merry-go-round le meswinki.

Mahareng a dipapadi, ke sebedisa nako e ngata ke etsa seo ke se ratang – ho bala le ho bapala dipapadi tsa khomputa. Ke bala buka ya Jungle ke lakatsa e ka nka dula Afrika. Ke se nka ba bohareng ba buka ho qeta ho e bala.

Motswalle wa hao

Kim Hosh

Romela



Ha re ngoleng



Kim o tjaketse mang?

Hobaneng a ile moo?

O ngotse lengolo ka di kae?



Ha re ngoleng

Tadima lengolo ka ditaba tsa Kim ebe o mo tlatsetsa karete ena.

Lebitso	
Dilemo	
Kereiti	
Sekolo	
Ho itlosa bodutu	





Letsatsi:



Jwale ngolla Kim lengolo morao. Re o nehile ditlhahiso tsa seratswana ka seng. Ngola lengolo la hao sekgetjhaneng sa pampiri pele ebe o re wa mphato wa hao a lekole. Ngola lengolo la hao ka makgethe leqepheng lena.



Tlatsa atere se ya hao

Letsatsi

Dumela Kim

Qala ka ditumediso.

Bolela ka moo o swabileng ka teng ho utlwa ka tshisinyeho ya lefatshe.

Bolela ka mokgwa oo o thabileng ka teng ho utlwa hore o ntse a tswela pele ho intsha bodutu.

Bolella motswalle wa hao ka ditaba tsa sekolo, dipapadi le ka mesebetsi ya ho intsha bodutu.

Motswalle wa hao

Tlatsa lebitso la hao.



Haholwanyana ka puo



Sheba dipara tse latelang tsa dipolelo ka hloko. Sehella lebitso mola mme o etsetse lekgethi sedikadikwe.

Ntja e nnyane	Ntja e nnyane.
Koloi e lebelo	Koloi e lebelo.
Buka e tenya	Buka e tenya.
Keraone e bolou	Kerayone e bolou.
Dipalesa di ntle	Dipaletsatse ntlesa.
Pikoko e mebalabala	Pikoko e mebalabala.

Tse ngata ka makgethi

Re a tseba makgethi a re hhalosetsa ka mabitso (motho, sebaka kapa ntho). Hangata lekgethi le tla kamora lebitso. Ka nako e nngwe a tla ka pela lebitso. Leha a le kae, a hhalosa ntho .

Jwale ngola dipolelo o sebedisa mabitso le makgethi. Ngola dipolelo pele ka mabitso pele ho lekgethi. Ebe o ngola polelo ka lebitso ka mora lekgethi.

molelele	Moshanyana o bapala volleyball.	
moshanyana	E molelele moshanyana.	
nne	
katse	
nnyane	
tau	
motle	
ngwanana	
mosesane	
titjhere	
mobe	
motho	





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Nyalanya mantswe ana le mahlalosonngwe.

mongobo	none	halefa	thaba	kganya
lesedi	kgena	nyakalla	tenya	metsi



Nyalana mantswe ana le malatodi.

hodimo	kgolo	kaapele	mpefala	bata
ntlafala	tlaase	nnyane	butle	tjhesa



Ha re ngoleng
Kopanya dipolelo tsena o sebedisa makopanyi a ka masakaneng.

Ke tla duma mona. Dintho di loka hae. (ho fihlela)



Ke thabile mona. Ke hlolohelwa sekolo sa ka sa kgale. (leha)

Ke se a dule moo a leng. Metsi a tletse noka. (hobane)

Ke shebile ka mona le ka mane. Ke feta mmila (pele)

O tshwanele ho apara jeresi. O hatsela (ha)

Ke mmoleletse a se ke a fihla ka mora nako. O fihlile ka mora nako hape. (empa)

Lekgathe lefetile Lephethi



Sheba mehlala: Ha re fihla. Terene e ne e tsamaile. Ha re fihla hae maobane, ntate wa ka **o ne a se a phehile** dijo tsa mantsiboya.

Ke		jele.
O se	o	bapetse tsamaile.
O ne a	se a	kgannile robetse.
O se	a	hlapile jele.

E se	e	jele bohotse
Re ne	re	kgannile tjhakile.
Ba ne	ba	rekile jele.



Jwale phethela dipolelo tsena o sebedisa ne/se + leetsi (ho lekgathe lefetile).

Motswalle o mphile apole. Ke ne ke sa lapa hoba ke

Ke fihlile morao. Metswalle yohle ya ka e

Ke ne ke kgathetse hoha ke ne ke sa

O mpoleletse hore o ne a sa tswa

Ha le fihla sekolong ke lemohile hore ke

Ha tshepe e lla ke hopotse hore ke

Ha ke bona titjhere ke hopotse hore ke

Ke ne ke thabile hoba ke

Ha ke fihla hae ke fumane mme a se

Ha ke fihla mabaleng ke bone ke bone hore sehlopha sa ka se


Ha re shebeng lekgathe lefetile

Ha re batla ho bua ka ketso e etsahetseng pele ho e fetileng, re ye re sebedise lekgathe le fetile **lephethi**. Lekgathe ke fetile **lephethi**. le bolela ketso e etsahetseng pele ho ketso e fetileng. Ena ke ketso e fetileng le ho feta.



Letsatsi:

Lekgathe letlang lephethi



Ha re ngoleng

Ha re shebeng lekgathe letlang lephethi

Lekgathe letlang lephethi le bontsha hore ke tse e tla be fedile ka nako e itseng nakong e tlang. **Lekgathe** lena le bopilwe ka "tla" **le lekgathe le fetileng la leetsi.**

Ke tla be ke sebedisitse tjhelete ya ka yohle ka nako ena selemong se tlang.

Ke tla be ke bapetse dipapadi tse tsheletseng tsa bolo ha nako ya selemo e fela.

Nahana ka seo o tla beng o se entse ha nako ya sekolo sa poraimari e fela. Ngola dipolelo tse hlano o qala ka: **ke tla be ke + leetsi.**

Pheletsong ya sekolo sa poraemari.

Ke tla be ke badlle dibuka tse 50.



Ha re ngoleng

Jwale qetella dipolelo tsena o sebeditsa **ke tla be ke + leetsi la lekgathe** le fetile.




Ka nako ena bekeng e tlang, _____ (sebetsa) projekeng ena matsatsi a mashome a mabedi.

Ka nako ena selemong se tlang _____ (kena) sekolo sena dilemo tse tshelela le dikgwedi tse robong.

Ka nako ena hosane _____ (qeta) mosebetsi waka wa sekolo wa hae.

Ka nako ena kgwedding e tlang, _____ (mathile) papading ya *marathon*.

Ka keresemose, _____ (tjhaka) *Kruger National Park*.




Supa Strika



Ha re ngoleng


Bala maqephe ana a mabedi a hlahang khomiking ya Supa Strika. Nomoro 100. Tsepama ho se etsahalang foreiming ka nngwe. Ela hloko dibudulwana tse fapaneng tse sebedisitsweng khathunung.

Tadima dibudulwana tse bontshang seo dibui di se buang foreiming tsa 4,5,6,7 le 8. Ela hloko mantswe a medumo le kamoo a ngolwang.






Letsatsi:




Ho nahana ka khomiki



Buisana ka khomiki ya Supa Strika le motswalle wa hao. Ebe o ngola polelo ho hlalosa se etsahalang foreiming ka nngwe.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14



Bala khomoki hape mme o arabe dipotso tse latelang:

1. Ke eng seo ba bapala morao ba Super Strika ba se ratang ka ho lekana le ho bapala bolo?
2. Sehlopha sa Supa Strika se bapala kgahlano le sefe?
3. Phala ya moletsaphala e lla jwang? Hobaneng a letsa phala foreiming ya 4?
4. Dintlha di kae? (Tlhokomediso:tadima foreimi ya 4 le 8)
5. Etsa lenane la mantswe oohle a modumo khomoking.
6. O bona dipapatso dife khomiking?
7. Papatso etobile bo mang?



Letsatsi:

Papatso ka dikhathuni



- ❖ Ke efe papatso ya TV eo o e ratang?
- ❖ Hobaneng o e rata?
- ❖ O ka reka seo e se bapatsang?

- ❖ O nahana ke bomang ba ka rekang seo?
- ❖ Na papatso e sebedisa lepetjo ka sesebediswa?

Reka Perky Parky Remote koloi ya reisi. Ha ho ya tshwanelang ho e hloka. E matha lefatsheng: vuuum, vuuum!
Ha ho se ka e emisang.



1



2

Ka Perky Parky o ka ba ngwana ya tsejwang lefatshe lohle! halala!
Monate!
Halala

Bohlale

Wow!

3

Setumo, setumo! Ke seo o tla ba sona!

Halala!
Ke na le Perky Parky koloi ya lebelo!

4



Sheba dipapatso mme o arabe dipotso tsena.

Papatso e o susumelletsa hore o etse eng?

Na papatso e a etselletsa kapa e tshepisa ho itseng? Hlalosa hobaneng o realo.

Ho sebedisa medumo efe ya mantswe papatsong?

Papatso e reretswe bomang? Na e reretswe batho ba baholo kapa batjha, bashanyana kapa banana?

Ho ngola papatso



Ha re ngoleng

Jwale o ilo sebedisa phousetara ya hao ho ngola sengolwa sa papatso ya hao ya TV!
Qapa ka tsela ya khathunu.

- Qala ka ho nka qeto ya hore o tla kenya jwang ketso papatsong ya hao.
- Na o tla sebedisa motho a le mong kapa ba bangata?
- Jwale arola papatso ya hao ka tema tse nne.
- Taka setshwantsho kapa seha ditshwantsho ho hlalosa papadi ka nngwe.
- Ngola dipolelo tse bontshang hore motho ka mong o reng.



● Sebedisa mmapa wa hao wa kelello ho o thusa ho ngola ● Ngola mokgwaritso ● Kopa motswalli wa hao ho tshwaya mosebetsi wa hao ● Lokisa diphoso ● Jwale ngola ka makgethe bukeng ya hao.

1

2

3

4

Sebaka ke eng?

Ke bomang dibapadi?

Tema kapa poloto ke eng?



Letsatsi:

Jwale sebedisa polane ya hao ho ngola khathuni ya hao. Bala dikhathunu tsa bommate ba hao ka tlelaseng. Kgetha a le mong a etsetse tlelase papadi.

1

2

3

4



Ha o se o ngotse sengolwa kaofela sa papatso ya hao ya TV, kgetha ba bang ba sehlotshwana sa hao e be dibapadi, ebe le a bapala ho bona na e tla shebehala jwang TV.

TITJHERE: Saena

Letsatsi

Sehlongwapele ke eng?

Sehlongwapele ha se lenseswe le feletseng. Ke karolo ya lenseswe e eketswang qalang ya lenseswe le tletseng (e bitswang motso). Sehlongwapele se seng le se seng se na le moeelo wa sona. Ha sehlongwapele se eketswa motsong wa lenseswe, e fetola moeello wa lenseswe.

Etsetsa dihlongwapele sedikadikwe ho mantswe ana a latelang. Ebe o sehela motso mola.


seswaswi	rametlae	moradi
ithata	mpitsa	boleleri
botle	bongata	boreledi
mefuta	makgathe	lefa
bolela	sebini	mongodi



Sheba mohlala. Ho etsahalang ha o kopanya sehlongwapele le motso wa lenseswe, Lentswe le letjha le bolela eng?

Sehlongwapele
se-

Motso
ithati



Sehlongwapele se bolela eng?

Sehlongwapele	Moeelo	Sehlongwapele	Moeelo
mo-	bonngwe	le-	bonngwe
ba-	bongata	ma-	bongata
me-	bongata	se-	bonngwe

Pehelo



Ngola dipolelo tsena boemong ba boetsuwa. Re o qaletse polelo e le nngwe.



Fensemere e thu-bi-lwe-ke-ng-wa-na-na

Polelo e boemong ba boetsi ha moetsi wa polelo a etsa mosebetsi. Mohlala:
Ntja e kokona lesapo.
Polelo e ho lenseswe la boetsuwa ha ho sebediswa sehlooho.
Mohlala: Lesapo le kokonwa ke ntja.



Bere e ne e _____



Letsatsi:

Seholgwanthao ke eng?

Dihlonwanthao di jwaloka dihlongwapele, kantle le hore di eketswa moo motso wa lenseswe le fellang ho fetola moevelo. Mohlala qetello – ng e bolela “moo e etsahalang”, jwale lenseswe sekolong le bolela moo ho rutwang.

Dihlongwanthao tsena di bolela eng? Etsetsa dihlongwanthao mantsweng ana sedikadikwe, Ebe o sehela metso mola

thabile	busang	ratana	tsamaile
tsamayang	lesakeng	mebalabala	
utlwahala	bonela	hataka	sefatjana
moriting	tlotse	mothohadi	utlwisiseha
thotse	binang	thoteng	rahela
bonwe	tshepo	tsamaileng	sedibeng



Ha re
etseng

Tadima mohlala. Ho etsahalang ha o nyalanya seholgwanthao le motso? Lentswe le letjha le bolelang?

motso
thaba




seholgwanthao
ile



Dihlongwanthao di bolela eng?

Seholgwanthao	Moevelo	Seholgwanthao	Moevelo
hala	leetsehi	ile	lephethi
ile	lephethi	tse	lephethi
ng	lehlalosi la sebaka	-ng	leamanyi
di	bongata	-ng	lehlalosi la sebaka



Ngwanana _____



Bolo _____



Mashanyana _____



Raposo _____

Dan naletsana ya bolo



Ha re baleng

Bapala papadi ena. O tla hloka mme, ntate, ngwana moshanyana le sebohodi, ya balang dikarolo pakeng tsa puisano (seo dibapadi di boledisanang ka sona).

Sebaka: Ka tulong ya ho phomola ya Dan. Dan o paqame hodima soufa o shebile papadi ya bolo ho TV. Mmae le ntatae ba tshwenyehile hobane Dan ha a etse mosebetsi wa sekolo wa hae.

MME:

Dan, na o entse mosebetsi wa sekolo wa hae?

DAN:

Um...aa....ee, hannyane. Um...ha ke na mosebetsi o mongata wa hae, Mme. Seo ke tshwanelang ho se etsa ke ho ngola pale ya mantswe a 300 ka ho itseng, Empa ke batla ho sheba TV kapele.

MME:

Daniel Shabalala, o tshwanelo ho etsa mosebetsi wa sekolo wa hae, hona tjena! [O thonaka mokotlana wa dibuka fatshe o o beha hodima tafole.]

DAN:

Aa. Mme! Titjhere o re neha jwang mosebetsi wa hore re ngole pale ya mantswe a 300?

Ha ke William Shakespeare! Mantswe a makgolo a mararo! E tla nka nako e telele! Na ke tla ngola ka eng? Ho ka ba jwang ha nka shebella Pirates le Chiefs di bapala pele? Ke tla qala hang ka mora papadi.

NTATE:

[o ntsha buka ka hara mokotlana mme o a e bula.]

Mohlolong sena se ka thusa. Sheba mmapa ona wa kelello bukeng ya hao ya tshebetso. E re ngola sehlooho bohareng le meeleo ya hao e mene ka mabokoseng. Ho bonolo! Etlo mora wa ka.

DAN:


Empa ntate, ke tla ngola ka eng? Ke tla qala ka lebitso la ka le sefane. Seo se nneha mantswe a mabedi288 feela ho ngola! Ke lakatsa eka nka shebella papadi ho fihlela e fela. E, e, Nka nahana. Nka ngola ka eng? Mmm.

[Dan o tshwarwa ke boroko ka hloho ya hae e le hodima buka.]

SEBOHODI:

Dan ha a re o leka ho nahana, boroko bo tla ka matla. O edimola haholo ho se neng sefahleho sa hae se shebile fatshe, o ile ke boroko. O lora ka papadi eo a neng a batla ho e sheba. O setediamo sa FNB o dutse moleng o ka pele kamora dipalo tsa Chiefs.

Sebaka le ditaba tsa sefala di filwe ka masakaneng a dikgutlonne.



Re ngola mabitso a dibapadi ka tlhaku tse kgolo. Re sebedisa colom: kamora mabitso a bona. Ha re sebedise ditsejana kamora seo ba se buang

Sebohodi se bolela karolo ya pale e sa bapalwang ke dibapadi.





Letsatsi:

O shebahala a thothomela. Sehlopha sa hae se a hlolwa ho setse metsots e mehlano feela pele ho fela. Mohlabadintlha o a hlotsa, mmapalahare ya lemetseng o ntshitswe lebaleng, Dan o tlolela lebaleng. O raha le ho bapala ka bolo. O bapala kapele ho feta ba sehlopha se seng. Yaba, ka ho ikemisetsa le ka boemo ba mmele wa hae, Dan o a hlola ka ho akgela bolo pele phala ya ho qetela e lla. Sefahleho sa Dan se edileng se bontshwa ho TV. Sebohodi se a hweletsa, "Dan Shabalala o korile bolo ya tlholo!" le "Mmampodi e motjha, Dan Shabalala! Afrika Borwa, re na le mmampodi e motjha!"

[Mme o tsosa Dan.]

- MME: Dan, tsoha.....tsoha! O na le mosebetsi wa sekolo oo o tshwanelang ho o etsa!
- DAN: Hmmmm? O itseng?
- NTATE: Dan! O nahana hore o etsang? O tshwanelan ho qeta mosebetsi wa sekolo!
- MME: Mohlomong ha o ka nka borokonyana o ka ba le matla a ho qeta pale ya hao. O batla ke o thuso ho nahana ka sehlooho sa pale ya hao?
- DAN: [Bososela.] Aa, ho lokile, Mme. Ke tseba hantle seo ke tlang ho ngola ka sona!



O nahana hore Dan o tla ngola ka eng?

Dan o ne a bolela eng ha a re "ha ke William Shakespeare"?

Sebaka sa papadi ke eng (e etsahala hokae)?

Ke dipapadi dife tse tharo tseo ba buang ka tsona papading?

1

2

3

Phousetara ya tshwantshino



Jwale Afrika Borwa ...

Tsheha ho fihlela o kgaoha dikoto tse pedi

O kgutlile ka tsamaiso e kgolo!

National Children's Theatre e motlotlo ho le tsebisa ka nako ya selemo ya *Pippi Longstocking*, khomikhi ya pale ya bana. Papadi ena e tla bapalwa ka nako ya phomolo ya dikolo ya Paseka, ho tloha ka la 7 Hlakubele.




Pippi ke ngwanana ya thabileng ya dulang a le mong ho *wacky house* ya hae, le pere le tshwene e nnyane. Maqheka a Pippi a a tshehisa empa a mo kenya mathateng! Bana ba rata ho shebella seo a lekang ho se etsa.

Ke sebapadi se ratehang, bana bohle ba mmonang ba *Pippi Longstocking*

Ha re e beha hantle, Pippi o ke ke wa re mo rate.

Pippi Longstocking e tlilo bapalwa ho *The National Children's Theatre*, ho tloha ka la 7 Hlakubele ho fihla ka la 16 Mmesa, 3 Junction Avenue, Parktown, Johannesburg.

Ka nako ya phomolo ya dikolo, papadi e di Mantaha ho fihla ka Moqebelo ka 10:30 le 14:30.



Dihlopha le dikolo di tla fumana theolelo.



Ha re ngoleng

Bala dipotso o ngole dikarabo tsa hao.


Ke eng lebitso la papadi?

Re tseba jwang hore ke papadi e tshehisang?

Ke bomang dibapadi? Sehela sebapadi tse ka sehlohung mola.

Etseditswe bomang? Ngola ditaba tse o bolellang sena.

Hobaneng o nahana hore mebala e kganyang e sebediswa phousetareng?





Letsatsi:

Rala phousetara ya tshwantshiso



Ha re etseng

Rala phousetara ho bapatsa tshwantshiso. O ka bapatsa "Jabu le tau" kapa "Dan nalana ya bolo!". Nahana kahloko ka tshwantshiso eo o ilo e bapatsa hoba leqephetshebetson le latelang o tla ngola ditaba ka yona. O tshwanelo ho kenya:

- Lebitso la tshwantshiso ka mongolo o moholo, wa ditlhaku tse mebalu (o tshwanetse ho fa tshwantshiso lebitso)
 - Ke bomang dibapadi tshwantshisong ena
- E tlo tshwarelwah ho kae
 - Mohla le nako ya tshwantshiso
 - Tilhaloso e kgutswanyane ya tshwantshiso
 - Tsebiso ya pheletso.

Keletso ya ho qapa tshwantshiso

- Sebedisa puo e hlakileng.
- Sebedisa mefutafuta ya ditlhaku, boholo ba mantswe le dipolelo.
- Sebedisa mebalu e kganyang ho hohela batho.
- Sebedisa ditshwantsho ho tsebisa batho ka tshwantshiso ya hao.



Sheba tshwantshiso tse qapilweng ke metswalle ya hao, o kgethe e o e ratang haholo. O tlilo etsa sengolwa sa yona.

Ingolle tshwantshiso ya hao



Ha re ngoleng

Sebedisana le metswalle ya sehlopha sa hao le qape tshwantshiso.
Phethela tjhate ho o thusa ka tokiso ya hao.

Dibapadi Ngola mabitso a metswalle ya sehlopha sa hao ba tlo nka karolo tshwantshisong.	Hhalosa botho ba sebapadi ka seng.	Diaparo/Diphahlo tse tlo aparwa ke sebapadi ka seng?	Se tla buiwa ke sebapadi ka bong?

Baphetwa ke bomang?

Sehlopha se
qoqisane ka se
tlo ngolwa le ho
ngola mmapa wa
monahano wa
sehlopha.



Hloho

Hhalosa tema le hlophiso.



Ke efe tema?

Qalong

Ho latela eng

Mme kamora ho moo

Qetellong



Letsatsi:



Ha re ngoleng

E tshwaye e be o ngola seboleho sa ho qetela sebakeng se o se fuweng sa ho ngola. Ha o hloka sebaka se seng sa ho ngola, Kenya leqephe leo o ka le ntshang bukeng ya hao ya ho ngolla.

Sehlooho

Hlophiso	
Dibapadi	



Haholwanyana ka mahlalosi

A araba dipotso tse jwalo ka **Jwang?** **Neng?** **Ho kae?** Ketso e etsahetse. A hhalosa:

- **Mokgwa** kapa hore ntho etsahetse **jwang**: habonolo, buutle, kapele.
- **Tulo** kapa hore ntho e etsahetse **hokae**: mona, maane, hole, ka hare, morao, pele.
- **Nako** kapa hore ntho e etsahetse **neng**: pele ho, ka moraho ho, kajeno, hosane.



Ha re ngoleng

Sehela mahlalosi mola dipolelong. Bolela hore ke mahlalosi a mokgwa, nako, sebaka.

Mofuta wa lehlalosi

Konsarete e qadile ka mora nako.

Nako

Moshanyana o jele kapele.

Mangawana di matha kapele.

O batlile a hlola peisong.

Nonyana e fofetse hodimo.

Pula e tla na e le ka nnete.

Tau e ile ya puruma morung.

O ye a etse mosebetsi wa hae wa sekolo ka thapama.

Malome wa ka o fihla Kajeno.

Jabu o ikwetlisa ka mehla.



Letsatsi:

Tse ngata ka makgethi

O o ntse o sebedisa makgethi ho hhalosa dibapadi dipaleng tsa hao.
Mahlalosi a araba dipotso tse kang. "Ho jwang?"



Ha re ngoleng

Bala dipolelo mme o tlatse ka mantswe a sebedisitsweng ho kgetha dintho.

Senokwane se ne se apere jeresi a tenya, katiba ya ulu le seitshire ho kwahela sefahleho.

Mmapadi wa bolo o ne a apere jeresi e kgubedu, dikausu tse telele le dibutsu tse tshehla.

baki	katiba	setshiletso	jeresi	dikausu	dibutsu

Mefuta e fapaneng ya makgethi

Makgethi a palo: nngwe pedi tharo nne hlano tshela


Makgethi a mmala: sweu sehla tala ntsho

Makgethi a sebopoho: kgolo nyenyanne sesane tenya



Ha re ngoleng

Tadima **makgethi** a sehetsweng mela dipolelong tsena mme o etsetse **mabitso** kapa **maemedi** a di bolelang sedikadikwe. Kholomong ya ho qetela bontsha hore ke mofuta ofe wa lekgethi, palo, mmala, kapa sebopoho.



Mofuta wa lekgethi

Thabo o shebahala e le monna **e motunya**.

Metswalle **e mengata** ya ka e rata bolo.

O memme metswalle **e mehlano** moketeng.

Ngwana eo o hlotse **le leholo**.

O nkile mekotla **e mmedi**.

Ntja e bohale **e ntsho** e a loma.

Ntja **e kgolo** e loma ka ho fetisia.



Nka	😊	😢
bala sengolwa sa moqoqo		
araba dipotso hodima sengolwa		
sebedisa makgethi ho hhalosa baphetwa paleng		
phethela mmapa wa mohopolo ho bolela palengola pale ho tswa mmapeng wa mohopolo		
ngola pale ho hlahla mmapeng wa mohopolo		
bala lengolo la setswalle		
etsa lenane la se tla etswa ho hlahla lengolong		
sheba mantswe dikishinaring mme ke ngole meeleo ya oona		
araba dipotso tse kgethwang hodima sengolwa		
ngola lengolo a setswalle		
sebedisa mmapa wa mohopoloho lokisetsa ho ngola lengolo		
bala i-meile		
araba dipotso hodima i-meile		
bona mabitso le makgethi dipolelong		
sebedisa makgethi ka pele le kamorao ho mabitso		
nyalanya mantswe le mahlalonngwe a oona		
nyalanya mantswe le malatodi a oona		
sebedisa makopanyi		
sebedisa maetsi a lekgathe lefetile		
sebedisa makgathe lefetilelephethi le letlang lephethi		
bala khomiki		
buisana ka foreimi ka nngwe ya khathunu		
hhalosa foreimi ka nngwe ya khathunu		
ngola dipolelo ho puo sebui		
hlahisa maikutlo ka dipapatso		
lokisetsa papatso ya thelevishini le ho e ngolla tataiso		
hhalosa tikoloho, baphetwa, le mookotaba wa papatso		
ngola pale ya khathunu		
kopanya dihlongwapele le dihlongwamorao metsong ya mantswe		
sebedisa boemo ba mmui le mmuuwa		
bala tshwantshiso		
araba dipotso hodima tshwantshiso		
bala phousetara e bapatsang tshwantshiso		
araba dipotso hodima phousetara		
rala phousetara bakeng sa tshwantshiso		
ngola tshwantshiso		
bona mahlalosi a mokgwa, nako, sebaka, kgafetsa, le boholo kapa nnete		
bona mabitso le maemedi a bolelwang ke makgethi		
bona mefuta ya makgethi: thuo, palo, masupi kapa tlhaloso/maamani		



Tema 7: Kamoo e etswang

Dibeke 1 - 2: Latela melao

97 Tsela ya ho bapala Spud 70

O bala sengolwa sa taelo ka ho bapala papadi e bitswang Spud.
O araba dipotso hodima sengolwa.

98 Tsela ya ho etsa thousete ya French 72

O bala resipe ya ho etsa thousete ya French.
O latela tatellano ya ditshwantsho mme o nomora ditaelo ka tatellano e nepahetseng.
O araba dipotso hodima resipe.
O bapisa ditaelo tsa resipe ho tsa papadi ya Spud.
O buisana le motswalle ka dipolelwana tse sebedisitsweng selefounung.
O ngola sengolwa sa taelo.

99 Ho ngola ditaelo le melao 74

O gola ditaelo kapa melao ya hosebedisa ditaelo tsa ho sebedisa sesebediswa kapa ho utlwisa melao ya papadi.
O bona maetsi dipolelong.
O arola dipolelomararane dikoto.

100 Mahlalosi a mokgwa, nako, sebaka 76

O bona mahlalosi mme o bolela mefuta ya oona.
O bona mahlalosi le mabitso a hlaloswang ke oona.
O ngola serapa sa tlhaloso.

101 O ka hopolang? 77

102 Ho tsamaya sepakapakeng 78

Puisano le ho lepa hodima ditshwantsho.
O bala sengolwa sa taelo.

103 Ha re utlwisise 80

Oaraba dipotso hodima serapa sa taelo.
O ngola serapa ka ho ba rasepakapaka.
O ngola posekarete a hloalosa leeto la bona la sepakapakeng.

104 Ho sebedisa dipotso tsa phuputso 82

O etsa phuputso ka dipotso.
O beha diphumano ka lenane.
O ngola tlaebo ka diphumano.

Dibeke 3 - 4: Ho balla ho fumana tlhahisolededing

105 Bohle re dula polaneteng lefatshé 84

O bala sengolwa sa tlhahisolededing.
O araba dipotso hodima ngolwa.
O fumana tlhahisolededing sengolweng.

106 Dikontinentse tse supa 86

O tlatsa mabitso a dikontinentse tse supa le mawatle a maholo.
O tshwaya mmapa o sebedisa tlhahisolededing eo o e neilweng.

107 Malepa a mmapa wa lefatshé 88

O bapala papadi ya malepa a mmapa wa lefatshé.

108 Mefuta e mengata ya botjhaba 90

O etsa puisano ya dipotso mme o rekota dikarabo.
O ithuta ka naha e nngwe mme o fumana dikarabo tsa dipotso.
O phethela papiso ya boholodipolelong.

109 Ho fumana Sediba 92

O bala koranta.
O araba dipotso hodima atikele ya koranta.
O ngola bukatsatsing/dayaring ka atikele ya koranta.

110 Mof Ples le Leeto Lennyane 94

O bala websaete ka dibaka tsa botjhaba.



Kotara 4: Dibeke 1 - 4

111 Botjhaba ba rona 96

O araba dipotso hodima tlhahisolededing ya websaete.
O rala phousetara bakeng sa ho Cradle of Humankind World Heritage Site.

O bopa dipolelo a sebedisa mahlalosi a kgafetsa.
O taka ditshwantsho ho bontsha ho tshwana ha moelego wa mantswe dipolelong.

112 Ho lokisetsa phamofolete 98

Rala bukana ya ho bapatsa Cradle of Humankind.





Ke eng tema ya taelo?

Dibekeng tse pedi tse tläng re tla shebisisa tema ya taelo. Lebaka la mofuta ona wa tema ke ho bolella mobadi hore a ka etsa jwang ho etsa ho itseng. Tsebiso e arotswe dikoto tse nnyane, ka mehato e latelanang. Mohlla o tlwaelehileng wa taelo ya tema ke resepe. Mehlala e meng e tlwaelehileng e kenyeltsa taelo ya ho sebedisa selefounu kapa khomputa, le melao ya dipapadi.



Ha re baleng

Tema ya taelo ka papadi e bitswang Spud. Sheba taelo ya hore o bapala papadi jwang.





Letsatsi:

Melao ya papadi

- 1 Mmapadi ka mong o nka nomoro ya sephiri ho tswa lebokoseng. Ho seng jwalo, o tlameha ho bolela hore ke mang ya o nehang nomoro, mohlala "Titjhere wa hao o tla neha mmapadi ka mong nomoro ya sephiri"
- 2 Kgetha mmapadi ho qala papadi. Yena o tla nka bolo. Mmapadi ya tshwereng bolo o bitswa **Yona**.
- 3 **Yona** o lahlela bolo moyeng mme a bitse nomoro. Mmapadi ya nang le nomoro ena e ba **Yona** mme o tshwanetse a tshware bolo. Dibapadi tse neng di tlameha ho baleha.
- 4 **Yona** o hweletsa SPUD. Dibapadi tsohle di tlameha ho hwama.
- 5 Ho nka mehato e meraro e meholo ho ya ho e mong wa dibapadi ebe o lahlela bolo maotong a sebapadi. Dipabadi tse ding di tlameha ho sutha.
- 6 Ha **Yona** a ka otla mmapadi kapa ha a ka sutha mmapadi eo eba **yona** ebe o fumana tlhaku **S** (SPUD). Ka nako e latelang ha mmapadi a ka otlwa, o tla fumana tlhaku ya **P** ha e ka mo otla hape o tla fumana **U** ebe o fumana **D**.
- 7 Ha mmapadi a fumana dikotlo tse nne tsa ditlhaku (S P U D) o tswa papading mme papadi e tswella pele ka ntle ho yena.



Ha re ngoleng

Jwale araba dipotso tsena ka melao ya Spud.

*Leka ho
bapala papadi
mme o leke
melao.*

Bonnyane ho hlokeha dibapadi tse kae ho bapala papadi ena?

Dipapadi di tlameha ho etsang ha ho bitswa "SPUD"?

Ke dibakeng dife moo o sa tshwanelang ho bapala SPUD?

Ke setshwantsho sefe se tshwanelang molao 5?





Ha re baleng

Sheba ditshwantsho mme o bale ditaelo. Jwale latela lenane ka ditshwantsho ebe o nomora ditaelo ka tsele e nepahetseng.

Resepe ya French Toast


Dikahare

- 2 mahe
- 4 dilae tsa borotho
- Dilgaba tsa tee tse pedi tsa jeme

- $\frac{1}{4}$ kop'i ya lebese
- Letswai le tsipillweng


Mokgwa

- Pheha dilae tsa borotho, o di fetolele, ha di le tshehla.
- Di tshole le jeme.
- Tshela oli ka hara pane e tenya e sa kgomaareleng.
- Fuduella mahe le lebese.
- Kenya mahlakore a borotho oble ka hara motswako.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Fumana dintho tseo o di hlokgang ho etsa *French Toast*. Etsa lenane la tsona.

Jwale bapisa ditaelo tsa ho etsa resepe le ditaelo (melao) tsa ho bapala SPUD.

Ditaelo tsena tse pedi di tshwana ka tsela efe?


Ditaelo tsena tse pedi di fapania ka tsela efe?

Ha o neha ditaelo re ye re sebedise mantswe a setekgenike. Sheba dipolelo tsena ka selefounu mme o hhalosetse motswalle wa hao ka moelelo wa tsona.

alamo		menuy	
bateri e tlaase		SMS	
tobetsa khoutu ya phini		melaetsa eo o e fositseng	
voise meile		batho bao o nang le bona	
menuy		notlolla	
mohala oo o sa ofumanang		ngola molaetsa	

Ngola ditaelo ho bolella Robie Robot hore SMS e romelwa jwang kapa ho mamela molaetsa founung.

Ke nna *Robbie Robot* ebole ha ke tsebe letho! Nthuse hle.



TITJHERE: Saena

Letsatsi

Ho ngola ditaelo le melao

Na o motho wa dipapadi papadi?



Na o na le selefounu?

Na o sebedisa aene ya motlakase kapa ketlele?



Ha re ngoleng


Ngola ditaelo kapa melao ho
thusa Robbie Robot ho sebedisa
sesebediswa kapa ho utlwisia melao
ya papadi eo o e bapalang.

Na o bapala papadi?



Melao le ditaelo


Ho: _____





Letsatsi:

Dipolelomararane



Ha re etseng

Dipolelomararane di na le maetsi a mangata.

Sehella maetsi mola dipolelelong tsena. Ebe o arola polelomararane ho ba dipolelonolo tse pedi.



Moshanyana o ne a hlotsa hobane o lemetse leoto.


Moshayana o ne a hlotsa.

Moshanyana o lemetse leoto.

Ke rata rakebi ebile ke rata bolo.



Titjhere o thusitse ngwana ya neng a sa utlwisise.



Ntja e ile ya bohola hobane e utlwile lerata.

Ke thusitse mme wa ka ho pheha yaba ke seta tafole.



Ke etsa mosebetsi wa ka wa sekolo pele ke sheba TV.

Letsatsi

Ke mefuta efe e fapaneng ya mahlalosi?

Jwale ka le bone leqephetshebetsong le fetileng, mahlalosi a mangata a re bolella hore ketso e etsahetse jwang; neng kapa kae? Ka mantswe a mang, a hhalosa mokgwa, sebaka kapa nako ya ketso.

Lekgethi + e

Lekgethi	Lehlalosi
nyenyane	haufi
ntle	hole

Lekgethi	Lehlalosi
hantle	hodimo
hampe	tafoleng

Mahlalosi

Mahlalosi a araba dipotso jwang, kae, neng?

Leetsi	Mokgwa	Sebaka	Nako	Nako
O sesa ka	mafolofolo	ka hara noka	hoseng	pele letsatsi le tjahaba
O tsamaya	capele	ka hara lebenkele	mantsiboya	pele ho dijo tsa mantsiboya
O kganna ka	lebelo	mosebetsing	hoseng	pele ho dijo tsa hoseng



Ha re ngoleng

Seha mola ka tlasa lehlalosi la polelo ka nngwe o bolele haeba le hhalosa **mokgwa, sebaka** kapa **nako** ya se etsahalang.

Mofuta ya lehlalosi

O buela fatshe.	
Re dula mona.	
Re tla ya Durban hosane.	
O etsa mosebetsi wa hae wa sekolo ka nako tsohle.	
O tsamaya butle hobane o lemetse leoto.	
Sehlopha sa mmino se bina hantle.	
Ba tla etsa <i>French toast</i> hosane.	
Ha nke ke ja nama.	
Bana ba bapetse hamonate phakeng.	
Ba ttile hae ka bese.	
Ke a ja jwale.	
Ke ile toropong maobane.	
O ne a tshohile mme a bua kapele.	



O ka hopolang?

101



Ha re ngoleng

Sehela mahlalosi ohle ao John a a sebedisang polelong ya hae mola. Ebe o etsetsa maetsi ao a a hlilosang sedikadikwe.

Ke bapetse papadi e kgahlang maobane bosiu. Ke ne ke le lebelo, ke phephetsa ka sekgahla mme ke hlabile dintlha tse tharo habonolo. Ke batlile ke hlabab ya bone. Ke bapetse hantle hoo mokwetlisi a itseng ha nka ikwetlisa kgafetsa nka banalana ya Bafana Bafana. Letshwele le ne le hoa haholo ha ke hlabab ntliha.

Ka le leng la matsatsi ke tla ba sebapadi se lefuwang sa bolo, mohlomong ke be mokapotene wa Bafana Bafana!



Ha re ngoleng

Jwale sehela mola makgethi oohle ao Ann a a sebedisitseng puong ya hae.



Ha re ngoleng


Na o tseba hore ken na le phoofolo efe ya setswalle? Ken a le sekgo se makatsang. Ke motswalle wa nnente! Hape se a rateha. Ngwaneso o ne a batla katse e nnyane e ntsho. Dikatse tse nnayne di ntle empa ke nahana hore sekgo se kgahlisa haholo. Ha se turiho fepa ebole se sennyane haholo hoo o ka yang hohle le son aletsatsi lohle. Ba bang ba metswalle ya ka ba a se tshaba empa ha se na letho. Sekgo sa ka se thabisa haholo ho na le diphoofolo tsa setswalle tsa ba bang. Ha ke hola, ke batla ho ithuta Zoology. Ke nahana diphoofolo tsa maoto a tsheletseng di ntle.

Jwale ngola tlhahoso ya papadi eo o e bapetseng kapa phoofotswana eo o nang le yona. Sebedisa makgethi le mefuta e fapaneng kapa mahlalosi.

TITJHERE: Saena

Letsatsi

Ho tsamaya sepakapakeng



Sheba ditshwantsho leqepheng lena ebe o hhalosa hore tema e ka eng? Buisanang ka dipotso tsena le mmata wa hao.

- ❖ Batho ba fihla jwang sepakapakeng?
- ❖ Batho ba mofuta oo ba bitswang?

- ❖ Borasepakapaka ba apara eng ha ba tsamaya sepakapakeng?
- ❖ Na o a tseba hore ke hobaneng ha ba tshwanelo ho apara diaparo tse ikgethang?



Ha re baleng

Jwale bala ditaelo tsena tsa ho apara sutu ya sepakapakeng.



I

Taba ya pele rasepakapaka o apara ntho e tshwanang le borikgwe ba ka hare bo botelele. Bo entswe ka rekere e nang le dithjupu tsa raba tse rokelletsweng ho bona. Metsi a thella feela ha a fihla ditjhupung tsena mme rasepakapaka o tla dula a ntse a phodile hobane motjheso wa mmele ha o kgone ho phonyoha ha o kwaletswe ka hara sutu ya sepakapaka.

2

Taba ya bobedi motho ya tsamayang sepakapakeng o hula karolo e tlase ya halofo ya sutu, e entsweng ka sekotwana se le seng – dieta tsa dibutsi tse kgolo tse kgomeletsaneng le borikgwe, tse lokolohileng, le borikgwe bo kwahelang mmele kaofela. Rasepakapaka o tshwanelo ho paqama fatshe ha a tena borikgwe. Kwana sepakapakeng, borasepakapaka ba ka bo apara nakong eo ba ntseng ba phaphametse moyeng.



3

Borasepakapaka ba phaphamala moyeng le ho fofiswa ke karolo e bohareng ya sutu. Karolo e ka hodimo e tshwana le kgetla e thata e nang le matsoho a fofang sebakeng. Hlooho ya rasepakapaka e hlahella ka ntle ka lesobana la reng e molaleng, moo helemete e hokelwang teng, mme matsoho a hlahella ka ntle ka direng tse pedi tsa metale moo ho kenang ditlelafo. Karolo ena ya sebaka ke e boima haholo lefatsheng. E fana ka okesejene, metsi, difene le dibeteri.



4

Ha batsamai mmoho ba sepakapaka ba le ka hare ho disutu tsa bona, redinaledi e mong (ya tla sala a dutse ka hare) o thusa ho kwala dikarolwana kaofela tsa sutu. Pele ba rwala dihelemete, borasepakapaka ba rwala dikepise tse nang le sebuelathoko tsa radio tse kenngwang ka tsebeng le maekerofounu o hlahelletseng ka ntle pela melomo ya bona hore batle ba tsebe ho buisana nako ena kaofela.





Letsatsi:

5

Tsena kaofela di nka nako e ka bang dihora di se kae. Empa qetellong ba se ba loketse ho rwala dihelemete le ditlelafo tse kgolo. Ba lokisa dikepisi tsa bona le ho pholla dinko tsa bona motsotsong wa ho qetela. Ha ba sa tla kcona ho etsa tsena hape hofihlela mosebetsi wa sepakapakeng o fela.



6

Rasepakapaka ya neng a ba thusa o tloha sebakeng seo ba leng ho sona e be o kwala monyakonyana o monnyane. Ka hara disutu tsa bona tse kgolo, ba babedi ba tsamayang sepakapakeng ba tsamaya sebakeng se seng seholo haholo. Ba tsamaya ba emelana ka hara sebudulwana sa moya metsotso e se mekae ha moya o ntse o pompeha ho tswela kantle. Ba ka utlwa ditsebe tsa bona e ka di tlala moya ha ba ntse ba emetse keiji e ba bontshang hore moya o se o tswile.




7

Qetellong jwale ba ka bula sebudulwana mme ba tswela ka ntle sebakeng. Pele ba phaphamala ho tswa ka sebudulwaneng, ba tshwanelia ho hokela dithapo tse tshesane tse dipakeng tsa disutu le shatlele. Dithapo tsena tsa borasepakapaka di ba tshireletsa hore ba se fofele hole le shatlele ya sepakapakeng.



8

Ho phaphamala moyeng, motho ya tsamayang sepakapakeng o fetoha motho ya kang ke sathalaete. Ba potoloha sepakapaka! Ha ba hloke shatlele ya sepakapaka, bonnyane nakwana e itseng, hobane disutu tsa bona tsa sepakapakeng di na le moya o lekaneng le matla a beteri ho ba boloka ba phela nakong e ka bang dihora tse supileng. Ho na le diphuthelwana tsa dijо le mokotla wa metsi ka hara helemete e nngwe le e nngwe. Ba kena ka hara shatlele sebakeng seo ba palamelang ho sona. Sena ke sebaka moo disebediswa tse hlokehang sepakapakeng di bolokwang teng, ka hara lebokose le leholo la disebediswa. Ba kgetha disebediswa tseo ba di batlang mme ba di hokela difubeng tsa bona. Ho sebetsa sepakapakeng ha ho bonolo. Menwana ya bona, matsoho, le diphaka di a kgathala hobane mohato o mong le o mong oo ba o etsang ke wa ho sututsa karolo e nngwe ya sebudulwana ho tloha ka hare. Ha e se e le nako ya ho kopanya sekurufu ka hare ho sebaka sa shatlele, ka mora dihora tse itseng, sebudulwana se se phaphamalla morao ho ya moyeng. Empa le ha ba ka kgathala, ba a phomola ebe ba sheba hang ho sheba lefatshe le lehodimo pele ba kwala lemati le tswelang ka ntle.



(E hlaha ho PIRLS 2006 Assessment framework and Specifications – atikele e hlaha ho Risem, S & Okie, S. 1991.)

1. Atikele ena hantlentle e bua ka eng?

- | | |
|---|---|
| A | Ke hobaneng ha borasepakapaka ba tsamaya ka bobedi? |
| B | Shatlele ya sepakapakeng e jwang? |
| C | Ke hobaneng ha borasepakapaka ba sebedisa shatlele ha ba ya sepakapakeng? |
| D | Ho jwang ho sebetsa sebakeng se ka ntle. |

3. Ke hobaneng ha borasepakapaka ba tsamaya ka ntle ka bobedi?

- | | |
|---|---|
| A | Hore ba tle ba thusane |
| B | Hore ba tle ba dule ka ntle nako e telele |
| C | Hore ba se ke ba phaphamala |
| D | Hore ba tle ba be le boithabiso bo monate |

5. Ke sefe se thusang borasepakapaka ho fofela hole le ha ba le ka ntle ho shatlele?

- | | |
|---|-----------------------|
| A | Pakete ya dibeteri |
| B | Dibutse tsa sebakeng |
| C | Dikgwele tse tshesane |
| D | Tshwarana ka matsoho |

2. Lebaka le le leng la hore borasepakapaka ba tswele ka ntle ho shatlele?

- | | |
|---|-------------------------------|
| A | Ho lokisa dintlha tse itseng. |
| B | Ho sheba lefatshe. |
| C | Ho ipoloka ba phodile. |
| D | Ho ya etsa dipatisiso. |

4. Ditjhupu tsa raba tse ka tlasa disutu tsa bona di ba thusa ka eng?

- | | |
|---|--|
| A | Ditjhupu tsa raba tse ka tlasa disutu tsa bona di ba thusa ka eng. |
| B | Ba ba neha okisijine |
| C | Ba ba tlamella sehwaneng |
| D | Ba ba boloka ba phodile |

6. Nomora dikarolwana tsa sutu ya sepakapakeng ka tatelano eo ba di aparang kateng. Di nomore ho tloha ho 1 – 4.

- | |
|-------------------------------|
| Karolo e ka hodimo ya sutu |
| Helemete |
| Karolo e ka tlase |
| Seaparo sa rekere sa ka hare. |

Ho ya ka atikele ena, phapang e kgolo ya ho ba ka shatleleng ya sepakapaka le ho ba lefatseng?

Hobaneng ha borasepakapaka ba apara sutu ya moyeng ha ba le ka ntle ho shatlele?
Fana ka mabaka a mabedi ho tswa atikeleng?

Ke hobaneng ho nka borasepakapaka dihora tse ngata hore ba loke ho ya ka ntle ho sebaka sa shatlele?



Letsatsi:


Ke hobaneng ha karolo e ka hodimo ya sutu e leng bohlokwa haholo?

Ke hobaneng ha mongodi a hlahisa borasepakapaka ba pikitla dinko tsa bona lekgetlo la ho qetela pele ba ka ya sepakapakeng?

Etsa e ka o batla ho ba rasepakapaka. Bolela ntho e le nngwe eoe o nahang hore o ke ke wa e rata ha o le rasepakapaka. Hhalosa hore hobaneng.

Seo nka se ratang hobaneng:

Se nke keng ka se rata hobaneng:



Romela lelapa la hao le metswalle posekarete e tswang sepakapakeng eo ka yona o ba tsebisang ka hore ho jwang hodimo kwana.

	 R5
---	---

TITJHERE: Saena

Letsatsi



Ha re etseng

Re fumana jwang hore batho ba rata motho kapa ha ba mo rate? Tsela e nngwe keya ho buisana le bona ka seo ba se nahangan ka motho kapa ntho. Puisano e jwalo e tshwanelwa ho lokisetswa, ho seng jwalo re ka lebala dipotso tseo re di botsang kapa re ka botsa dipotso tse fosahetseng. Ka baka leo re ngola dipotso, tseo re disebedisang ka nako ya puisano. Sebedisa puisano e ka tlase ho fumana hore na metswalle ya hao e nahangan ka sekolo le hore ba ka rata ho fetola eng. Potso ya ho qetela e re "Tse ding". Mona ke moo o ka tlatsang potso e nngwe le enngwe eo o e ratang, haeba e le ka sehlooho se le seng. Botsa metwalle e leshome ho araba **nnete** kapa **tjhe** dipotsong tsena.

Diphuputso ka phetoho ya thuto

Tlatsa dinomoro tsa matshwao

Kenya letshwao la (✓) ho bontsha ee le x ho bontsha tjhe kolomong e pela dipotso.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Nomoro Nnete	Nomoro tjhe
1. Re tlamehile ho apara seo re se ratang ha re ya sekolong, e seng feela diaparo tsa sekolo.												
2. Re tlamehile ho ba le dipapadi pele ho nako ya sekolo, ha ho phodile, e seng ka morao ho tinare.												
3. Letsatsi la sekolo le tshwanelwa ho eketswa hore re se etse mosebetsi wa sekolo.												
4. Dikolo moo ho sa kopanyweng banana le bashemane di betere hofeta dikolo tse kopantseng banana le bashemane.												
5. Bana ba tlameha ho ba le seabe mabapi le melao ya sekolo.												
6. Tse ding												

Tlatsa tseo o di fumaneng dipuisanong tsa hao tafoleng e latelang:


Tafole 1: Tse fumanweng diphuputsong ka phetoho thutong



Tlatsa hore ke metswalle e mekae e dumellanang le taba ena						
	Re tlohele Diaparo tsa sekolo	Dipapadi tsa hoseng	Nako ya sekolo e atolosetwang	Dikolo tsa moo ho kenang banana le bashemane mmoho	Lenane melaong ya sekolo	Tse ding



Letsatsi:



Jwale ngola raporoto ka tseo o di fumaneng. O tlamehile ho ngola polelo tse pedi ka potso e nngwe le e nngwe.



Potso 1: Na metswalle ya hao e dumetse hore e apare eng kapa eng sekolong?



Potso 2: Metswalle ya hao e nahanne eng ka ho ba le dipapadi pele sekolo se kena?



Potso 3: Na metswalle ya hao e dumetse hore nako ya sekolo e atoloswe hore ho se be le mosebetsi o etswang hae wa sekolo?



Potso 4: Na metswalle ya hao e rata dikolo moo ho kenang banana le bashemane?



Potso 5: Na metswalle ya hao e dumetse hore barutwana ba sekolo ba be le seabe melaong ya sekolo?

Potso 6: O botsitse dipotso tse ding difeng?

Metswalle e itseng ka potso eo o e botsitseng kahodimo?

Ka ha o se o fumane hore batho ba nahangan jwang ka dintho tsena, ke diphetoho di feng tse ka etswang thutong?





Ha re baleng



Bohle re batho ba lefatshe. Re phela hohle, ditoropong moo ho nang le batho ba bangata. Re phela naheng e batang po! po! makgulong a matalatala, merung e mofuthu. Re phela mahwataateng, dithabeng, dihlekehlekeng le mawatleng.

Re merafe e mengatangata, mmala e mengatangata. Ba bang ba rona ba na le matlalo a masoothwana jwale ka lehlabathe. Ba bang ba botsho ba mashala. Ba bang ba bapinki ba. Lehodimo ka nako ya tsatsi ha le tjhaba. Ba bang ba matlalo a makgubedu. Meriri le mahlo a rona a mmala e fapaneng. Bang ba rona bana le mahlo a maputswa, a masoothwana, mahlo a matala. Meritshana ya rona e meng e metsho, sootho, mesweu. E meng e rarellane ha e meng e le boreletsana.

Re tla ka dibopeho tse fapaneng, le boholo bo fapaneng. Ba bang ba balelele ha ba bang ba le bakgutshwane. Ba bang ba otile ha ba bang e ka difatshakana. Re na le mekgwa e fapaneng ya bophelo, tumelo tse fapaneng le meetlo e fapaneng. Re rata dijo tse fapaneng. Re aha matlo a rona ka mokgwa o fapaneng. Re na le malapa a fapaneng, maloko le ditjhaba tse fapaneng.

Le ha ho le jwalo re tshwana ka ntho tse ngata. Re hloka dijo boohle. Re lokela ho bolokeha, ho phuthuloha le thabo. Re hloka setswalle le lerato. Boohle re rata dintho tse ntle.

Kaofela ha rona re ba lapa le le leng le thabileng – lelapa la batho ba di billione di supileng. Re na le badimo. Re batho boohle ba polanete ya lefatshe, boohle re qadile mona fatsheng la Afrika Borwa.

(E hlaha: *World book: Cildcraft, phatlalatao 8:7*)

Ha re ngoleng

Mongodi o bolela dibaka tse fapaneng tse supa moo batho ba dulang.
Di bolele.

Bolela ditsela tse nne tseo mongodi a reng batho ba fapane.

Re tshwana jwang kaofela?



Letsatsi:



Ha re baleng

Batho boohle ba hloka dijo diphahlo, moo ba dulang hore ba dule ba phela. Le ha ho le jwalo ha re je dijo tse tshwanang. Ha re apare diaparo tse tshwanang. Ha re phele matlong a tshwanang. Malapa a rona a fapan le ho fapana.

Chloe ke le Eskimo. O dilemo di 12. O dula fatsheng la Canada Lebowa. Eena le ba lapa la hae ba phela sebakeng se batang haholo lefatsheng. Ba apara diphahlo tse entsweng ka matlalo a diphoofolo. Ba ja mafura a leruarua Bere le diphoofolo tsa lewatle hore ba dule ba futhumetse. Nakong tsa kgale maEskimo a ne a dula matlong a lehlwa a di Igloo, le ditenteng tse entsweng ka matlalo a diphoofolo. Kajeno ba dula matlong a futhumatswang.



John o dula England. O dilemo di 13. O qadile ho ya sekolong ha a le dilemo di tharo. O rata ho ja tlhapi le ditjhipisi. O apara diphahlo tsa sekolo.O ya sekolong ka baesekele nakong ya lehlabula. O rata bolo.

Ruth o dula Israel, kibbutz, e tshwanang le polasing. Ruth o dilemo di supile. Kibbutz, dula matlong a batswadi le bana ha ba dule mmoho. Batswasi ba dula matlong a batho ba baholo. Ruth o kena sekolo polasing, o ja dijo tsa hae tsa tinare sekolong.




Adil o dula Malaysia motseng. Motse o na o na le ntlo e le nngwe. E bitswa ntlo e telele mme e kaba ntlo ya batho ba malapa a 50. Malapa a kgetha hlooho ya lelapa e tla hlokomela ba lelapa.



Kwi o dilemo di supa.O dula lehwatateng Botswana. Ke e mong wa batho ba ma San. Ntate wa hae o tsoma diphoofolo tse hlaaha hore a fumane dijo. Kwi o tla ya sekolong moo a robaletsang teng ha a se a le moholo. Ha jwale o ithuta ka Histori ka ho mamela dipina, dipale tseo ba lapa labo ba mo qoqelang tsona




Kofi o tswa motseng wa Ghana. O dula Ashanti ntlong eo a dulang ho yona le mm e wa haele mme wa mme wa hae. Ntlong ena Kofi o bitsa basadi boohle “bomme,” bana bohole ka boabuti ba hae le boausi ba hae.



Ha re ngoleng

Tlatsa tafole ena, o sebedisa ditaba tsa tlhaloso eo o e badileng.


Lebitso le dilemo	Naha	Taba tsa moetlo wa hae



Sheba mmapa ka morao ho buka ena, tlatsa mabitso a dikontinente tse supileng le mawatle a bohlokwa.



Molaphare le molatelele e bontshwang mapeng ke mela ya monahano feela eo re e sebedisang ho fumana dibaka lefatsheng. Molaphara o matha ho tloha botjhabela ho fihlela Borwa. Molatelele o tloha poleng ya lebowa ho isa poleng ya Borwa (ho tloha hodimo ho isa fatshe). Ho na le moo di kopanang teng.





Letsatsi:



Tshwaya mmapa o sebedisa tse latelang:


Ekhweitha ke mola wa monahano o fumanehang bohareng ba lefatshe.

Teropika ya Khensara e 23° leboa ho ekhweita.

Teropika ya Khapirikhone e 23° borwa ho Ekhweita.

Sedikadikwe sa Aretike e ka ba 66° leboa ho Ekhweita.

Sedikadikwe sa Antharetike e 66° borwa ho Ekhweita.



TITJHERE: Saena

Letsatsi

Malepa a mmaapa wa lefatshe

29

Bolela naha karolong e borwa ya Afrika.

28

Lelapala Mickey Mouse le hokae?

27

O nahang? Diphenkuini di dula fela Antartica?

26

Hon a le dinaha tse kae Amerika Borwa?

25

Ho na le dinaha tse kae Afrika?

24

Mawatlehadi a Attelantiki le India a teana kae?

23

Tjhelete ya yuropo e bitswang?

22

Hobaneng bere ya Polar e sa hwame? Hobaneng diphenkwini di sa hwame serameng?

Bona igloo ya Greenland. E entswe ka eng?

30

Ke ditlou dife tse nang le ditsebe tse nnyane: tsa India kapa tsa Aforika?

31

Ke lewatlehadi lefe leo o le tshelang ka sekepe ha o ya Australia o hlahla Afrika Borwa?

QETILE

32

Hobaneng Somalia e bitswa lenaka la Afrika?



21

20

19

18

17

Na o ka bontsha moo botjhabela bo leng?

Na o ka bontsha moo leboya le leng?

Ke lewatlehadi lefe leo o le tshelang ka sekepe hore o ye Amerika Borwa?

Na o ka bontsha moo borwa bo leng?



Letsatsi:

Bapala papadi ena le motswalle. Phethola khoini. Ka hlohong o tsamaya dibaka tse pedi pele. Mehatleng o tsamaya sebaka se le seng pele. Tadima mmapa bakeng sa dikarabo.

QALA

1	O dula naheng efe?	2	Bolela naha e le nngwe afrika.	3	Ba bua puo efe Chaena.	4	Bolela diphoofolo tse pedi tsa Australia.	
5	Ba bua puo efe Australia?	6	O ka fumana kae toar ya Eiffel?	7	Bolela e le nngwe ya diphoofolo tse kgolo tsa Afrika.	8	O ka fumana kae diphiramiti?	
9	Ba sebedisa tjhelete efe USA?	10	Nonyana ya botjhaba ya Afrika Borwa ke eng?	11	Motsemoholo wa USA ke eng?			
12	Motsemoholo wa Brazil ke eng?	13	Motsemoholo wa Namibia ke mang?	14	Ke naha efe e kgolo ka ho fetisisa lefatsheng ka bongata ba batho?	15	Na o ka bontsha moo Bophirima bo leng teng?	16



Jwale o ilo iketsetsa
diphuputso tsa hao.



Afrika Borwa re na le meetlo mmoho le bodumedi bo bongata. Buisana le e mong eo tumelo ya hae e fapaneng le ya hao, o mmotse dipotso. Mmotse dipotso tse tafoleng e ka tlaase, mme o kenyé dikarabo kholomong e ka letsohong le letona.



Tumelo eo e rapela mang?	
Ho kopanelwa kae?	
Batho ba rapela hakae?	
Ho na le meetlo, ditshebetso, mekete e mekae?	
Ho aparwa jwang?	
Na banna le basadi ba rapela mmoho?	

Kgetha naha e le nngwe mme o ithute haholo ka yona ka ho araba dipotso tsena:



Naha e hokae- kontinenteng efe?	
Meetlo e meng moo ke efe?	
O fumane eng hape ya bohlokwa?	



Letsatsi:

Makgethi



Jim



Jabu



Ajay

Phethela dipapiso tsena.

Jim o na le dipalesa tse **ngata**. Borikgwe ba Jim bo **bolelele**.

Jabu o na le dipalesa tse . Borikgwe ba Jabu bo .

Ajay o na le dipalesa tse . Borikgwe ba Ajay bo .



Bongi



Pam



Devi

Bongi o **molelele**.

Bongi o na le buka e **kgolo**.

Pam o .

Pam o na le buka e .

Devi o .

Buka ya Devi e .

Ke na le tjhelet e **nnyane**.

Morianा ona o **mobe**.

O na le tjhelete e .

Morianа o latsweha .

Yena o na le tjhelete e .

Morianа o .

Ana ke a mang
a makgethi a o
tshwanetseng ho
a hopola.

mpe

tshweu

ħaholo

ntle

ntlenyana

ntle ħaholo

nnyane

tala

ħaholo

ngata

ngata ħaholo

putswa



Ha re baleng

DITABA TSA BANA

Moshemane wa sekolo(9) o thulane le motho wa pele

15 Phato 2015

CRADLE OF HUMANKIND, Afrika Borwa — Moshanyana ya dilemo tse ka bang robong Matthew Berger o fumana masalla a masapo le ntja ya hae, Tau, a fumanwa ka hara jwang bo bongata hoseng ho hong mona ho la Maropeng. Masapo ana a fumanwa ke ba etsang diphuputso. Ntate ke fumane masalla a masapo a motho! Ke Matthew eo o bolella ntatae a ntse a lla, Ngaka Lee Berger, ya neng a ntse a etsa diphuputso tsa masapo a batho ba kgale nakong ya dilemo tse 20.

Matthew e monnyane haholo o ne a tshwere masalla a masapo a motho a bonahlang hore ke a motho ya neng a le motelele ba dimitha tse 1,27, ya neng a ka ba moholwannyane ho Matthews ka dilemonyana di se kae ha a ne a shwa. Ha ngaka Berger a ilo sheba hore na Matthew o ne a mmitsang, o ile a makala haholo ho bona hore mora wa hae o tshwere lesapo la lehata la motho.

Re sebedisa
masakana a kguttonne
[tjena] ha re
kenyelletsa mantswe
ho qetella se batho ba
se boletseng

“Ha nka ba ka
kgolwa! Ke ikutlwile
ke tshohile”

Dr Berger o itse kamorao.


“Ke batlile ke eshwa [ke makaloprise].” Ngaka Berger le bafuputsi immoho le yena ho tswa Yunibesithing ya Witwatersrand mane Johannesburg, ho tloha ka nako eo, ba fumana ho hong ka masapo le lehata la moshanyana enwa. Ba fumana hore mohlomong ba lelapa la hae ba ne ba batla metsi mme jwale diphoofolo tse ding tse neng di ntse di tsoma di ile tsa ba



susumeletsa ho ya dilomong, e leng moo ba ileng ba fumanwa ba shweletse teng botebong ba dimitha tse 30 ho ya ho tse 45.


Ngaka Berger le sehlopha sa hae sa ditsebi ba bolela hore ho na le matshwao a bontshang hore moshanyana enwa o wela sehlopheng sa batho ba morabe o itseng. Sehlopha sa batho kapa leloko le itseng.

Setsebi se tsebahalang ka lebitso la Sediba (leo ka Sesotho le bolelang mohlodi kapa metsi a mohlodi). Ditshwantsho tsena di bontsha hore dibopua tsena di tsamaya di otlolohile ka maoto a malelele empa di ntse di hlwella difateng. Di na le meno a mannyane le difahleho tse kang tsa motho, empa maoto a tsona a ne a bonahala e le a kgale mme boko ba tsona bo bonnyane haholo. Ditsebi tse ithutang ka tsa batho ba Sediba ba phetseng nakong ya dilemo tse ka bang dimilione tse 1,78 dimilione ho ya ho tse 1,95.





Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ke se feng seo moshanyana a se fumaneng le ntja ya hae?

Re tseba jwang hore ntate wa hae o ne a maketse? O ne a makaditswe ke eng?

Masalla ke eng?

Lentswe lena sediba le bolelang? Ha o nahana ke hobaneng ha ba bitsa masalla
hore ke Sediba?

Ho fumanwa hona ha Sediba le dibopeho tsa batho di tshwana ka eng?

Dibopuwa tsena di ne di fapania jwang le dibopeho tsa batho?

Ako nahane feela o se o le Matthew Berger. Ngola dintlha tayaring ya hao o bolele se ileng sa
etsahala letsatsing leo.

Dumela Buksatsi Letsatsi:

Kajeno ke ne ke tsamaya le ntja ya ka Tau



Re dula polaneteng e nngwe e dulang e fetofetoha. Ka nako e nngwe diphetoho tsena di bakwa ke ho fetoha ha maemo a lehodimo, a kango ho reketla ha lefatshe le ho sutha ha mawatle. Empa tshenyo e nngwe e ngata ke e bakwang ke batho, ka ho silafatsa dinoka le mawatle le ho senya meru e teteaneng. Diphetoho tsena tsohle di etsa hore re lahlehelwe ke dintho tse itseng tseo bana ba rona ba ke keng ba di bona ba di tseba, jwalo ka meru ya difate tse teteaneng kapa diphoofolo tsa bohlokwa jwalo ka Nkwe e leng phoofolo e seng e fokola haholo. Re tshwanela ho hlokomela letlotlo la rona bakeng sa bokamoso ba rona – bana ba rona le ditloholwana tsa rona.

The screenshot shows a web browser window with the URL <http://en.workbookpedia.org.work.sterkfontein>. The page title is "workbookpedia". Below the title, there is a navigation bar with links to "Yahoo!", "Google Maps", "YouTube", "Wikipedia", "News (585)", and "Popular". A search bar at the top contains the text "Founu: +1-615-668-5422 Re imeilele". Below the navigation bar, there are several colored buttons with text: "Dikamano tse potlakileng", "Letlotlo la naha ke eng?", "A mang a matlotlo a rona", "Batho ba qadile ho ba teng Afrika Borwa", and "Robben Island letlotlo la rona". The main content area features a large image of a fenced-off archaeological excavation site on a hillside. To the right of the image, the text "Dibaka tseo e leng letlotlo la naha ke tse jwang?" is displayed in orange. Below this, a block of text discusses the excavation of Robben Island. Further down, the text "Ke hobaneng ha sebaka se le bohlokwa?" is shown in orange, followed by a block of text about masalla in North West. Two smaller images show people working with plants in a field.

Dibaka tseo e leng letlotlo la naha ke tse jwang?

Mokgatlo wa Thuto ya Matjhaba a Kopaneng le Botsebi ba saense (UNESCO) e kopile dinaha ho qolla dibaka tsa bohlokwa tseo ba di nkang e le letlotlo la naha hore dikgone ho fumana tshireletso. Ebe jwale. UNESCO e hlahloba dibaka tse jwalo, mme haeba sebaka se le bohlokwa, UNESCO e ananela sebaka seo e le Sebaka sa Letlotlo la Naha. Afrika Borwa e na le Dibaka tse robedi tseo e leng Letlotlo la naha. Robben Island ke e nngwe ya tsona. Sebaka se seng sa bohlokwa ke Tshibollo ya Batho, moo ditsebi di bolelang hore batho ba pele ba ne ba tswa kae.

Ke hobaneng ha sebaka se le bohlokwa?

Masalla a masapo a ile a fumanwa ka lehaheng sebakeng se itseng moeding o pakeng tsa Gauteng le Lebowa-Bophirima (North West) pela toropo ya Krugersdorp. Ho kgolwa hore ana ke masapo a batho ba neng ba phela mona kgale.

Masalla ana a fumanwe jwang?

Borasaense ba ile ba qala ka ho tjheka ditopo tsa kgale tsa bo dilemong tsa 1890, ha borameroko ba ntse ba batla gauta ba re ba ne ba fumana masalla a mangata ka tlasa lefathse. Borasaense ba fumane masalla a mahata a tshwanang le a batho ba ileng ba phela dilemong tse dimilione tse itseng mehleng ya kgale.



Letsatsi:



Dikishinari ya ka

Mantswe a matjha

⌚ Q▼ google

Dibaka tseo e leng letlotlo la naha ke tse jwang?

Patlisiso



Ka 1947, Ngaka Robert Broom o ile a fumana lehata la motho e moholo wa mosadi, a tshwanang le a bolelwang nalaneng yaka gale ya *Plesianthropus transvaalensis* mahaheng a Sterkfontein. Batho ba fumana lebitso lena le le thata ho hopoleha, mme yaba ba fa lehata lena lebitso la boswaswi la Mofumahadi Ples.


O tsamaile neng?

Mofumahadi Ples o phetse dilemo tse dimilione tse fetileng, pele ho ho fumaneha mollo kapa pele ho ho etswa ha disebediswa tsa tshepe. Borasaense ba kgolwa hore batho ba bileng mona pele e ne e le baholoholo ba batho ba teng hona jwale merabe ena e meng e tswa ho bona. Ke ka hona sebaka sena se bitswang Tshibollo ya Batho.

Ke bopaki bofe bo bong boo re nang le bona mabapi le batho ba ho fihla pele mona Afrika Borwa?

Ka selemo sa 1995, rasaense e mong ya bitswang, Ronald Clarke, o ile a sibolla masalla a mang a masapo sebakeng sona seo. Masalla ana a ile a bitswa ka hore ke Leoto le lennyane hobane ha borasaense ba ne ba tjheka sebakeng seo ho ile ha hlaha lesapo la leoto pele.

Ka lebaka la bohlokwa ba diphumano tsena, UNESCO e ile ya ananela sebaka seo ho potoloha mahaha ao e le sebaka sa Letlotlo la Naha selemong sa 2000.



TITJHERE: Saena

Letsatsi



Ha re ngoleng

Buisana le motswalle wa hao ka dipotso tsena, le nto ngola dikarabo tsa dipotso sebakeng se silweng.

Sebaka seo e leng letlotlo la naha ke se jwang?

Ke hobaneng ha **Cradle of Humankind** e le bohlokwa hakana ho rona MaAfrika Borwa?



Ha re ngoleng

Bala atikele ya koranta e buang ka ditaba tsa Matthew Berger hape le tlaleho e fumanehang inthaneteng ka **Cradle of Humankind** mme o etse phousetara ho bapatsa sebaka seo e leng **Letlotlo la Naha**.

Qapa pohusetara. Phousetara ya hao e tshwanela ho etsa hore batho ba batle ho etela sebaka sa Tshibollo ya Batho.






Letsatsi:


Tse ngata ka puo ...



Buisanang ka mahlalosi a nako le mokgwa le motswalle wa hao. Ba re o etsa dintho ka makgetlo a makae. Etsa dipolelo ho bontsha hore di bolela eng ka bonngwe. Ebe o ngola polelo ya hao tafoleng e ka tlase.



Lekgetlo seo ke se etsang	Seo ke se etsang
e ye e re	
hangata	
ho hang	
ka nako eo	
ka mehla	
ka sewelo	



Ngola dipolelo ho hhalosa diketso o sebedisa mahlalosi a nako.

**Botemepedi
ka bobedi** Polelo e nngwe le e nngwe ho tsena e na le meeleo e mmedi (botemepedi). Sebetsa le motswalle wa hao ho fumana hore di bolela eng. Hhalosang meeleo eo.

O ntella le ha ke o otla	Ba ile ba wela tseleng hanghang



Tabola leqephe le ka pele mme o le kobe ho etsa karete ya Z.
Qapa pampiri ho phatlalatsa letlotlo la rona.

O tla hloka ho bala pampiri ya web ho fumana ditaelo. Leqephe la hao la ka pele le bontshe sebaka le polelo kapa lepetjo. Leqepheng le leng le le leng taka setshwantsho mme o ngole tlhaloso ya seo o tla se bona.

Hopola ho Kenya:

- hopola ho Kenya aterese ya sebaka,
- tjhelete ya ho kena
- le nako ya pulo.

Etsa khabara ya ka pele.

1

Ngola ditaelo tse tshwanetseng.

3

Ngola ditaelo tse tshwanetseng.

5

Ngola ditaelo tse tshwanetseng.


2

Ngola ditaelo tse tshwanetseng.

4

Nehana ka lebisto le aterese.

6





2



3



4





Tema 8: Batho, dibaka le thothokiso

Dibeke 5 - 6: Nako ya dipale

113 Setshosa sa laeborari 102

Bala seratswana.
Puisano ka dipotso tse itsetlehileng ho seratswana.

114 Ke mang ya jang dibuka tsa rona? 104

Bala padiso ya serapa.
Puisano ka mefuta e fapaneng ya pheletso ya pale.
Etsa papadi ka qeto ya pale mme o e bapale.
Ngola qetello ya pale.

115 Beke ya dibuka 106

Araba dipotso tse itshtehileng ho tema ya beke ya buka.
Ngola buka tsatsing ya hao o hlalose pale.
Ngola dipolelo ka mokgwa wa kganyetso o sebedisa dicontractions.

116 Ngola pale ya hao 108

Sebedisa mmapa wa kelello o itkisetse ho ngola pale o itshtehile ho dibapadi, poloti, sebaka le diketso.

117 Bana ba nka leeto la ho ya kampong 110

Bala temana ya ditaba.
Fumana mantswe a moelego o le mong ho tema.

118 Sehababi sa naheng 112

Araba dipotso tsena o itshtehile paleng ya leqephe tshebetso le fetileng.
Bapisa dipolelo tse botshang ketso le ketsahalo.
Kopanya dipolelo le diconjunctions.
Ngola seratswana se hlalosang bophelo ba naheng.



119 Ho ba sefolu ha ho a nkemisa 114

Bala a bayokerafi.
Latellisa diketsahalo tse boletseng phelo.
Ba ngola mabitso a bona boreiling ba sebedisa tjhate ya ditlhaku tsa boreili.

120 Ha re shebeng Puo 116

Nyalanya maetsi le ditshwantsho tse nepahetseng.
Fumana maetsi, makgethi le prepositions dipolelong.
Puisano ka meelego e mmedi ya dipuns.

Dibeke 7 - 8: Dithothokiso tsa bana

121 Iphe nako 118

Bala thothokiso.
Etsa papadi ka thothokiso.
Fumana mantswe a morethetho thothokisong.
Sheba mantswe bukantseng o ngole meelego ya ona.

122 Nahana ka Katse e makatsang 120

Balla thothokiso hodimo
Hlalosa katse.
Araba dipotso tse itshtehileng thothokisong.
Ba ngola thothokiso ya bona ka katse e hlalefileng.

123 Serwala katiba kgabedu 122

Bala thothokiso.
Araba dipotso tse itshtehileng thothokisong.
Etsa papadi ka thothokiso.

124 Lameriki 124

Bala lameriki.
Araba dipotso tse itshtehileng ho lameriki.
Ngola lameriki ya hao.

125 Boithabiso ka thothokiso 126

Bala thothokiso.
Araba dipotso o itshtehile thothokisong.

Kotara 4: Dibeke 5 - 8

126 Ke selemo se setjha 128

Bala thothokiso.
Araba dipotso tse itshtehileng thothokisong.
Ba hlalosa dintho tseo ba ithutileng le tseo ba di hlotseg hara selemo.
Ba hlalosa boitukisetso ba selemo se tleng.



Setshosa sa laeborari



Ha re baleng

"Haufinyane e tla be e le Beke ya Dibuka!" ho bolela Mof. Maharaj.

Tumi le sehlopha sohle dulang fatshe hle. Beke ya Dibuka e hlalosa ditlhodisano le **maeto a ho tswa** ho ya dilaeborari le ditoropong le dipale tse ngata.

"Selemong sena mokotaba ke bophelo ba naheng ho hlalosa, Mofumahadi," Maharaj. "Jwale re tlilo etsa diphousetara mme re ngole dipale ka diphooftolo tseo bophelo ba tsona bo leng **kotsing** tse ka nnang tsa **fela** ha nako e ntse e ya. Na o sa hopola, re buile ka sena bekeng e fetileng". O supa ditshwantsho tsa diphooftolo tse kgomareditsweng leboteng.

"Bophelo ba diphooftolo tse ding bo kotsing hobane batho ba a di tsoma ho iketsetsa diaparo tse boyka tsona," ho bolela Tumi, eo ka mehla a tsebang tsohle." Ka dinako tse ding di a shwa hobane ha di fumane dijo tse nepahetseng tseo di ka di jang".



"O bua nnete, Tumi," ho bua Mofumahadi Maharaj. "Jwale he bana," o tswela pele, "qalang ho nahana ka phousetara ya lona le dipale ka mefuta ena ya diphooftolo".

Baithuti ba bang ba etsa ditshwantsho tsa dibere tse nyane le dibere tse kgolo. Ba bang ba etsa ditshwantsho tsa ditshukudu le mangau. Ba bang ba etsa tsa dodo le qwha ya Afrika Borwa. Empa bongata ba bona- ho kenyelletsa le Tumi ba ngola ka daenasoro. E seng feela daenasoro e tsofetseng ya tonanahadi. Ba ngola ka daenasoro eo ba ithutileng ka yona bekeng e sa tswa feta.

Tumi o hopola setshwantsho sa phoofolo ya tonanahadi ena hantle. E na le maoto a mane a ka pele a makgutshwane, le mohatla o molelele o motenya. Maotong a yona ho na le menwana e metenya e mehlano. E na le menwana e mehlano letsohong leleng le le leng le monwana o moholo o mutsu. Taenasoso e ja dimela le ntho e nngwe le e nngwe e melang.

Dikolo kaofela tsa motse di kenela Beke ya Dibuka Laeborari toropong. Ha dibekeng tse ding pele ho mona, bana ba ne ba le maphathephathe ba etsa ditshwantsho ba penta diphousetara tse tla romelwa laeborari.

- Pele o bala**
- Sheba ditshwantsho le dihlooho o leke ho noha hore serapa se tla bua kang.
- Sheba leqephe ho bona seo tla bala ka sona.
- Ha o ntse o bala**
- Bapisa seo o se nohileng le sou o se baling.
- Ha o sa utlisise se bale hape nutle. Balla hodimo.





Letsatsi:

Bukantswe ya ka

Mantswe a matjha

Ha letsatsi leo le fihla, bakeng sa diphousetara le dipale hore di ka pepeswa laeborari, seholpha seo Tumi a keneng ka ho sona sa tlala bese sa kena tseleng. E ne e le mariha ho bata haholo mme moyo o ne o foka ka matla.

Ha ba fihla, ntho ya pele eo bana ba ileng ba e etsa ke ho sheba diphousetara tsa bona.

"Yaka ke ena!" ho bolela Tumi. Se bontsha daenasoro e bososelang e mommemng palesa ka molomong, se bontshang hore ke taenasoso e jang dimela.

"Pale ya ka ke ena e buang ka bere e ratwang haholo", ho bolela Anna.

"Sena ke seo ke se ngotseng ka tshukudu!" ho bua Thami ka boitshepo.

Ha bana kaofela ba se ba fihlile, Mofumahadi Mmamota, ya sebetsang laeborari, yaba o re, "Ke na le se tla le makatza."

Jwale bana ba dula fatshe, mme ba ipotsa hore se tla ba makatza e ka ba sefe.

Jwale lemati la buleha ha kena bere e kgolo e apare baki e mebalabala, e latetswe ke tau le ledinyane la bere. "Ke tsona tsa mmannete!" ho hweletsa ngwana e mong. "Tjhe," ho araba e mong. "Di apesitswe diaparo. Hela dintho tsena ke batho ba apesitswe jwalo ka diphoofolo."

Bere e ratwang haholo ya tantsha hannyane, e itsoka ho ya hodimo le tlase. Yaba jwale e ya kwana le kwana, e tsoka matsoho hammoho le bana bohle.



Ha re bueng

❖ Na le na le Beke ya Buka sekolong sa lona kapa toropong ya lona?
Ho etsahalang moo?

❖ Tumi o fana ka mabaka a mabedi a hore ke hobaneng ha diphoofolo di shwa.
Ke difeng?


❖ Na dodo le qwaha maphelo a tsona a kotsing mme di tshwenngwa ke batho ho ka di fedisa? Na o a tseba hore di shebahala jwang?

❖ Ke sefe seo Tumi a se ratileng ka Beke ya Dibuka?

❖ Lebitso la taenasoso leo bana ba neng ba le tseba e ne e le lefe?

❖ Na bophelo ba tau bo kotsing ya ho fediswa? Hobaneng o re tjhe?

❖ Mantswe a ngotsweng ka botsho a bolelang? Buisana ka sena le motswalle wa hao.



Ke mang ya jang dibuka tsa rona?



Ha re baleng

Mof. Motha o ne a qala ho ikemisetsa ho bala pale ha lemati le buleha, mme ho kena motho, a kena a tsokotsa hlooho.

"Ha se ntho e ntle eo!" ho bolela e mong wa matitjhere.
"Ke sutu e ntle eo!"

"Shebang hle!" ho bua bana. "Ke iguanodon"

Tjhe ho lokile ho bua Mof. Motha. "Daenasoro!"
O ne a maketse hobane ha a hopole a rekile sutu ya daenasoro.

Daenasoro ya tsamaya ka hara bana e ka ho na le eo e mmatlang. Jwale ya toba ho Tumi ya neng a le ka moraorao.
"Dumela!" ho dumedisa Tumi.

Bana kaofela ba ne ba batla ho e tshwara ka letsoho, mme ya nna ya potoloha e ntse e tsoka letsoho ho ba dumedisa bohle. Jwale daenasoro ya dula fatshe pela Tumi. Ya idimola, mme ya beha hlooho ya yona hodima maoto a ka pele ya a robala. Tumi a leka ho phetela mofumahadi Mmathabo ditaba tsa daenasoro, empa o batla hore a emise hanyane hofi hlela a bala pale ya bere.

Tumi ha a kgone ho mamela pale hobane ho se ho qadile ho ba le modumo o makatsang o etswang ke phoofolo e dutseng pela hae. Daenasoro ena e ne e hona.

Modumo wa nna wa ya hodimo. E mong le emong a reteleha ho sheba hore modumo o tswa hokae.

"Kgaohana le yona," ho bua Mof Motha.

Pale ya fela mme daenasoro e ntse e robetse hodima yona.
Bana kaofela ba ema mme ba qala ho sheba dibukeng.

Mofumahadi Mmathabo o ne a bontsha bana buka ya dinonyana, ha a utlwa lenseswe ka morao ho yena. E ne e le mosuwehlooho wa sekolo.



"Ntshwarele hle," ho bua porisipala.
"Kei le ka ikemisetsa ho tsoha hoseng haholo. Na dintho di tsamaya hantle? Ka bona diaparo di fihla." "Empa," ho buo Mmathabo, a bonahala a maketse, "haeba e ne e se ka wena ka hara diaparo tsa daenasoro, e ne e tla be e le mang?"



Iguanodon e phetse dilemo tse ka bang dimillione tse 130 tse fetileng, e ja dimela, e k aba boima ba 2 000 kg, ha e eme e ka ba dimetara tse 3 lethekeng le dimetara tse 6 ho ya ho 10 ha e eme, e fumana lebisto ka ho ba le memo a kang a mokgodutswana iguana.



Letsatsi:



Mantswe a matjha

"Ke ne ke leka ho o bolella," ho bua Tumi. "Ke tsebile hore ke e mong ya apereng diaparo tsena."

"Hei!" ho kgotsa e mong hape, a supa dishelefong tsa dibuka. Daenasoro e ne e bonahala bukeng ya diphoofolo e bitswang Mawatle le Dinoka tse kgolo tsa Lefatshe [Great Oceans and Rivers of the World].

Tumi a leka ho hhalosa. "Ke seboko," o bolella mofumahadi Mmathabo. "Di ja dimela mme pampiri e tswa sefateng ha dimate e le dimela. Ke ka hona etshwanang le pampiri."


Bana ba sheba daenasoro e ja Kgaolo ya botshelela ya buka e buwang ka mawatle.

"O moratuwa," ho bua Mmathabo, "ena ha se ntho e ntle ho hang." Daenasoro e toba dibukeng tse ntjha tsa dipale. Dikhafara tse hlakileng di ne di le thata di benya. "Bjarabjara" ke daenasoro eo. "Bjarabjara!" Buka ya dipale ya fellahang ka molomong wa yona.

E mong le e mong a qala ho nahana ka thata hore a ka tebela daenasoro ena jwang.



Ho ne ho se ya ratang taenasoso ha e ja dibuka tsa laeborari ya bona. Jwale bana ba ne ba tla etsa eng ho leleka taenasosos laeboraring ya bona? Buisanang ka sena mme le tshwantshe tshwantshiso ena ka sehlopheng sa lona.




Ka mora hore le nke karolo diketsahalong tse fapaneng, etsang qeto ya hore ke sehlotswhana sefe se tshwantshitseng hantle mme le ngole hore ba fumane tharollo jwang. Jwale le na le qetello ya pale ya *Taenasoso ya Laeborari*.



Ha re ngoleng

Sheba pale hape. Araba dipotso tsena.




Ha re
etseng

Iguanodon e shebahala jwang? Bala tlhaloso paleng mme o taake setshwantsho sa yona.



Ha re ngoleng

Ngola kgutsufatso ka mokgwa wa bukatsatsi o bolele se etsahetseng ka laeborari kajeno. Ngola motho wa pele o sebedisa "Nna" le ka lekgathe lefetile.



Dumela Bukatsatsi

Kajeno setshosa se kene ka laeborari sa qala ho ja dibuka.



Letsatsi:



Bua le motswalle wa hao ka tafole ena, ho o thusa ho ikwetlisa o bopa kganyetso dipolelong o sedisa "ha se".

Nna	ha ke	rate rakebi.
Wena		fete tsela ha robot e le.
Rona		bakgubedu.
Bona		
Yena	ha a	bapale bolo.
Yona		kgene ha bonolo.
Yena		je dipompong tse ngata.
Yona		shebe TV kamehla.
		lehlwa mariha.



Jwale boela ngole dipolelo tsena kganyetsong.

1. Môhapi o rata ho bapala snuka.
2. Masepala o thusa batho ka ditshebeletso.
3. Ke rekile koloi e ntj'ha.



Jwale sebedisa mehlala e meng le e meng eo o ka e nahanang ho ngola dipolelo ka kganyetso o sebedisa **nyamelo**. Re o ngoletse ya pele. Mehlala:

Ha ke na ho dula mona. = Ha ke no dula mona.
Ha ke tle ho mamella masawana. = Ha ke tlo mamela masawa.
na ho = no (a + h = nyamelo)
tle ho - tlo (e + h = nyamelo),
etsa jwalo ka:
1. Ke tswa ho reka nama.
2. Ke ile ho mo latela tsona.

Ha re shebeng nyamelo


Re qapa nyamelo ka ho kopanya mantswe a mabedi mme re etse lenswe le le leng.





Ha re ngoleng

Itokisetse ho ngola pale. Pele tlatsa mehopolo ya hao mmapeng wa hao wa mohopol. Ebe o sebedisa mmapa wa hao wa mohopol ho ngola pale ya hao leqepheng le latelanng.



Ke bomang dibapadi?

Moralo ke eng?

- Sebedisa mmapa wa hao wa mohopol ho o thusa ho ngola
- Ngola mokgwaritso ● Kopa motswalle wa hao ho tshwwaya mosebetsi wa hao ● Lokisa diphoso
- Jwale ngola ka makgethe bukeng ya hao.



Ke eng sehlooho sa pale?

Sebaka ke eng?


Ho etsahalang pele?

Ho etsahalang hape?

E fela jwang?



Letsatsi:



Bana ba nka leeto la ho ya kampong



Ha re bueng

- ❖ Phapang e kgolo ke efe dipakeng tsa diantshi le dihahabi?
- ❖ O ka fana ka mabitso a dihahabi tse kae?
- ❖ Bolella tlelage ka moo o kileng wa kopana le sehababi ka teng.



Ha re baleng



Vusi o tsamaya ka mora motswalle wa hae Mike, ya ntseng a bula zipi ya tente. Vusi o qhomela hodimo ke ho tshoha ha motswalle wa hae a retela ke ho tshoha mme a thula motswalle wa hae Bongi, ya neng a le ka morao ho yena.

"Nn....o...o ha!" ho hweletsa Mike, ha a ya ka santhao morao ho Vusi.

Ntate wa Vusi, Mong. Mosoma, a tla a mathile ho tswa mollong oo a neng a o besitse moo. "O tseba jwang hore e ne e hlile e le noha?" o a botsa, a patile letsheho la hae ha a sheba bashanyana bana ba bararo ba thothomelang.

"Leleme la yona le tswa le ho kgutlela morao ka molomong, Ntate e tshwana le mokgodutswane o moholo!" Ho arabu Vusi ka ho tshoha.

"Emang mona, kaofela ha lona, ke sa ilo lata totjhe ka koloing. Mohlomong ha se noha."

Bongi o phaphatha Mike lehetleng. "E ka se be noha jwang? Na o tseba phoofolo e nngwe e ntshang leleme ka molomong wa yona?" O a botsa.

Mike le Vusi ba sisinya dihlooho tsa bona. Ba hloka tlhaloso.

Monghadi Mosoma o kgutla a se a nkile totjhe ka letsohong le leng le kgarafu ka ho le leng. O bitsetsa Vusi lehlakoreng la hae.

"Vusi, wena o ntshwarele totjhe ena hore ke tsebe ho tiisa kgarafu ena", o bolela jwalo. "Tjhe ntate hobaneng nna?" kopa Mike, o bua ka lenseswe le lesesane.

"O se tshwenyehe; ke tla ya pele ho sheba sehababi seo."

Mong. Mosoma a phahamisa tente kale tsoho le le leng mme Vusi yena a kgantsha ka totjhe ka tenteng. Bana bana ba bararo ba ema ba bapile, empa ba bolokile sebaka se lekanang dipakeng tsa bona le tente.



Letsatsi:

"E, ke seo ke neng ke ntse ke se nahana," ho realo monghadi Mosoma, a retelehela ka ho bana. "Ke molebedi wa Kapa kwana mampharwane. Empa o fihlile jwang mona? Ke nahana hore ke le bolelletse hore le fase tente eo hantle ho ya tlase le ka mahlakoreng."



Vusi a sheba mehala ya hae le e meng e mmedi e shebaneng mme a phahamisa mahetla. Ba ne ba tatile hoseng hoo jwalo ka ka mehla. Vusi a etsa qeto ya hore jwale ke nako ya ho fetola sehlooho seo ba buang ka sona. "Mmampharwane ke eng, ntate. Na o a loma kapa e tshwela ka mathe?"

Bongi o tshositswe haholo ke seboleho sa mokgodutswane o moholo hakana. Kganyeng ya totjhe, ho eme ntho e tshweu e matheba a matsho le letlao le benyang. E na le manala a matsho a melelele menwaneng yohle ya yona e mene. A qhomela hodimo ke letsralo ha phoofolo ena e etsa lerata le leholo la ho hweshetsa.

"Hlokamelang bana, sena ke karolonyana e nyane feela ya mosebetsi. Ha e ka o loma ho tla hlokahala tshepe e thata ho ahlamisa mehlahare ya yona," ho bolela monghadi Mosoma.

"Hao!" Ho honotha Mike ha a sutha sedikadikweng sa kganya.



Bala pale hape, mme o fumane mantswe a nang le moelelo o tshwanang a hlhang paleng. (Hopola hore mantswe a tshwanang ka moelelo ke a kang **molelele** le **phahame matla** le **shahlile**, **nyefola** le nena thabile le nyakalletse.)

honotha	
tjhetjha	
tshwela	
makala	
tshosang	

Boithabiso ba naheng



Bala pale ya Mmampharwane hape, mme le buisane le motswalle ka dikanabo tsa dipotsa. Jwale tlatsa ka dikanabo dibakeng tse silweng ka tlase.

Bana bana ba tsamaya ka tatelano e jwang ho ya tenteng?

1

2

3

Na o nahana hore Vusi o ne a kile a bona Mmampharwane (molebedi wa Kapa) pele?
Hobaneng o realo?

Ke hobaneng ha Vusi a ne a thula Bongi?

Na Mong, Mosoma o ne a tshaba dihababi? Ke hobaneng o realo?

Re tseba jwang hore bana ba tshaba dihababi?

Ho tlide jwang hore mmampharwane a kene ka tenteng?



Hangata re rata ho bua ka sesosa le ditlamorao tsa ho hong. Ho etsa jwalo re sebedisa **hobane** kapa **hoba**. Nyalanya dipolelo tse kholomong e tala le sesosa kapa ditlamorao ka kholomong e bolou.

Mmampharwane o kene ka tenteng.

Mmampharwane o ile a nahana hore o bothateng.

Monghadi Mosoma o ile a ya koloing.

Mike o ile a kgutlela morao ka potlako.

Vusi o ne a qala ho bona mampharwane.

O ne a batla ho ya lata totjhe.

A thulana le Vusi.

O ne a nahana hore o tobane le noha.

Bana ba ne ba sa tlama tente tlase.

Wa etsa modumo mme wa ntshetsa leleme ka ntle ho molomo.

Jwale sebedisa **hobane** le **jwale** ho kopanya dipolelo, mme o ngole polelo e ntjha leqepheng le latelang.



Letsatsi:



Ha re ngoleng

Ngola diratswana tse pedi ka ditaba tsa nako eo o kileng wa e dula kampong e nang le difate tse ngata. (Haeba o so ka o etela kampong, hlalosa hore o nahana hore ho jwang.) Sebedisa mantswe a latelang ho o thusa. Hlalosa hore o ne o ikutlwa jwang, ho nkga jwang, o utlwileng, jwang bo jwang, difate tsona.

Tseo ke ithutileng tsona naheng

tente	kgarafu	nkgo	metsi	patsi	mollo	pitsa ya
maoto a mararo	sefate	phala	dikirikete	bonolo	sehababi	phokojwe
mong	tshohile	phaka ya dipapadi	dinonyana	mahwashe	ditsela	
mabidi	foreshe			polasi	hlabang	mosa
				botjha		molodi



Ho ba sefofu ha ho a nkemisa



Na o kile wa ikutlwa o batla ho inehela? Eka dintho di thata haholo?
Na o na le mathata a tlosang monahano wa hao mosebetsing wa sekolo?



Ha re baleng ka ngwana ya sa kang a inehela.

Ke hlahile ka selemo sa 1967 motseng Venda, profenseng ya Limpopo. Ha ke le dilemo di tshelela ka tshwarwa ke mmokotsane, lefu le tlwaelehileng la bana. Ha ke a ba lehlohonolo – ho bile le mathata, ke ile ke fofufala. Ka kgathatseha, ka fellwa ke matla le tshepo. Ke ne ke tlo tswela pele jwang ka bophelo?

Ka kena sekolo sa difofu, Bosele ka selemo sa 1973, ke moo ke ithutileng ho bala Boreile. Ka nka molemo wa thuto e bohlokwa. Ke ne ke tseba hore ke tlamehile ho pasa matric hantle. Bana ba bangata ka nako e nngwe ha ba bone bohlokwa ba ho sebetsa ka matla sekolong, ba itshola nako e se e ile.

Ha ke qeta sekolo ka 1987, ka ya ithuta *University of the North, Limpopo*, ka selemo sa 1991 ka qala dithuto tsa mora dikiri, *University of the Witwatersrand, Johannesburg*. Ke ne ke batla ho ba ramolao. Ke ne ke tseba boramolao ba bangata ba difofu. Nkgono wa ka a re ke be titjhere. O ne a nepile – pelo ya ka e moo.

Ka 1997, ka fumana Fullbright Fellowship. Hona ho ne ho bolela hore ke tshwanetse ho ya America ho ya ithutela *Master's degree, Boston College*. Ka iswa sefaneng, nna, Obert Maguvhe, ka ya tulong e hole le lapeng, motseng, Venda! Setopo se latelang e ne e le America! Ke ne ke sa nahane. Empa ka palama sefofane, ka nka leeto leo. Ke dutse ke le mong United States ka etsa lenaneo la lemo tse pedi dikgwedi tse leshome le metso e mmedi. Diprofessor tsa ka di ile tsa nahana hore ke morutwana ya ikgethileng ka kgutla hae ba sa lebelle.

Ka mora dilemo tse supileng ke qetile US, ka qeta dithuto tsa bongaka University ya Pretoria. Ntho e nngwe le e nngwe e ya etsahala ha o itshepa o ikemiseditse ho sebetsa ka thata. Lehodimo ke moedi! Ntho e entseng hore ke itshepe nakong eo ke sa leng monyane ke hore ntate wa ka o ne a lebelletse hore ke etse mosebetsi wa lapeng o neng o etswa ke bana ba itekanetseng, jwaleka ho disa dikgomo le dipodi le ho hlaola masimo a poone. Se makatsang ke hore motswalle wa ka Vhufuli e ne e le moshanyana ya sa bueng. Leha re ne re sa sebedise puo ya matsoho ho bua, empa re ne re utlwisisana, re bapala mmoho jwaleka bana ba bang. Re ne re bopa diphoofolo le dinonyana ka letsopa, re sesa, re hama dipodi ebile re palama difate. Empa le ha ke ne ke sa bone, motswalle wa ka a sa utlwe, ha ho a ka ntela hore ntho tsena di ne di etsa hore re be ka tlase ho batho ba bang.

Ka 2015 ka kenela lefapha la Thuto ya motheo ho etela pele lenaneo la Kha Ri Gude letsholo la kgothaletsa ya ho tseba ho ngola le ho bala. The letsholo e ikemiseditse ho fihlella batho ba 3,5 million ba Afrika Borwa ba sa tsebeng ho bala le ho ngola. Lefapha la ka le ruta batho ba baholo ba sa boneng ho bala ka Boreile. Ha re kgone ho sebedisa mahlo ha re bala, ka hoo re sebedisa menwana!

Kei le ka ba motlotlo ka 2015 ha ke fumana mosebetsi jwaleka Associate Professor, University ya Afrika Borwa (UNISA). Ke mosebetsi o motjha ho nna ke tlamehile ho ruta matitjhere ho ruta bana ba sa itekanelang mmeleng, Ho monate ho thusa batho ba bang.

Molaetsa wa ka ho batho ba bannyane ke ho bala o sa kena sekolo. O seke wa nka mathata kapa ho utlwa bohloko hore ho o ise fatshe. Kaofela ha rona re tlamehile ho ba le ditoro tsa rona, le hore re finyelle ditorong tsa rona ka ho sebetsa ka thata!






Letsatsi:



Tlatsa ka tse etsahetseng ka bophelo ba Dr Obert Moguvhe dilemong tse ka tlaase. Kgutlela morao o bale bayokerafi hape ha o sa hopole ditaba kaofela. O ka tshwanela ho bala dipalo tsa dilemo ha di sa ngolwa paleng.

Selemo	Se etsahetseng
1973	
1987	
1991	
1997	
2004	
2015	
2015	
Ke molaetsa ofe wa bohlokwa oo Obert a o nehang batho ba batjha?	

Bayokerafi ke pale e ngolwang ka bophelo ba motho. Bayokerafi e ngolwa ke motho e mong. Bayokerafi ena e ngoletswe wena ke Obert.



Boreile ke eng?

Boreile ke mokgwatshebetso o sebediswang ke batho ba sa boneng ho bala le ho ngola, ba sebedisa menwana. Tlhaku enngwe le e nngwe ya alfabete e emetswe ke paterone ya matheba, eo ba kgonang ho e utlwa le ho e bala ka memnwana. Tafole e ka tlase e ho bontsha hore Boreile e shebeha jwang.



•	• :	• •	• ;	• .	• ;	• ;	• ;	• .
A	B	C	D	E	F	G	H	I
• :	•	• :	• :	• :	• .	• :	• :	• :
J	K	L	M	N	O	P	Q	R
• ;	• ;	• .	• ;	• ;	• ;	• ;	• ;	• ;
S	T	U	V	W	X	Y	Z	

Ngola lebitso la hao ka Boreile. Ngola ditlhaku tsa lebitsola hao moleng o ka tlase ebe o ngololla matheba a tlaku enngwe le e nngwe a ka moleng o ka hodimo.



Maetsi

Nyalanya maetsi le ditswantsho tse nepahetseng. Tlatsa nomoro ya set-shwantsho haufi le leetsi le nepahetseng. O se ke wa sebedisa leetsi ho feta bonngwe.

- | | |
|---|---------|
| | pheha |
| | etsa |
| | enwa |
| | kganna |
| | eja |
| | tsamaya |
| | eba |
| | rata |
| | mamela |
| | phela |
| | bapala |
| | bala |
| | bua |
| | baka |
| | sheba |
| | apara |
| | palama |
| | tima |

1 foleteng	2 baesekele	3 phoofolo ya setswallie
4 kuku	5 German	6 VW
7 koranta	8 radio (seyalemoya)	9 ho leba dimuvung
10 TV	11 dikerese	12 thenese
13 samentjhisi	14 kofi	15 dijo tse seng molemo
16 tinare	17 mosebetsi wa hae	18 diborele



Letsatsi:

Dipolelwana tsa maetsi

Dipolelwana tsa maetsi di bontsha
maetsi le mantswe a a thusang
jwaloka **tla, nne, ye, ne.**

Thalla maetsi mola dipolelong tsena mme o
etsetse mantswe a thusang maetsi sedikadikwe.

Ke tla o rekela apole.

Bese ya sekolo e nne be morao nakong.

Baesekele ya ka e ne e tlamelletswe sefateng.

Pule o ye a je apole.

Bana ba bapala phakeng.

Kaete ya ka e ne e fofisitswe ke moyo.

Tlalase ya rona e tla ya zoo.

Dipolelwana tsa mabitso

Dipolelwana tsa mabitso ke sehlopha sa
mabitso polelong e sebetsang jwaloka lebitso.

Joseph o ile toropong (**Joseph** ke lebitso)

Moholwane wa ka o ile toropong (moholwane
wa ka ke polelwana ya lebitso)

Sehela ditemana tsa mabitso mola dipolelong
tsena.

Kgaitsedinyana ya ka e dilemo di tshelela.

Ngwaneso o ne a entse mokete.


Ntlo e kgolo e ne e tuka mollo.

Nkgono e hlwekitse ntlo.

Dipalesa tsa ka tse ntlo di ponne letsatsing.

Baesekele ya ka ya kgale e utswitswe.

Thaba e kgolo e ne e apesitswe ke mohodi.



Monate wa mantswe

Mme o fihlile mme re tla ja



Ke lle ka nama maoto ka Ja nama



**ta o tshwerwe ke hlooho o je nasapo na-
sapo a hlooho ho kgetha setlhare**



Tshwantshiso

Mohlala: Ke ledimo

Ana o ka hopola dikapuo tsee?

Tshwantshiso e bapisa
dintho tse pedi ka
hore e nngwe ke eo e nngwe.

Maetsisamodumo

Maetsisamodumo ke mantswe a nang le
modumo o tshwanang le o etswang ke
ke ho hong.

Mohlala: Koloi ya thula lebota thu!





Ha re baleng

Bala thothokiso Iphe Nako. Tshwantshisa thothokiso ho bontsha bohlokwa ba nako.

- Etsetsa mantswe a raemang sedikadikwe.
- Tadima mantswe a = a ngotsweng ka mongolo o motenya o motsho sengolweng. Ngola meeleo ya oona thoko ho thothokiso.



Iphe Nako

Iphe nako ya ho **kgutsa**,
Ya ho lemoha maima a lefatshe.
A ko iphe nako ya ho **fuputsa**,
Ya ho phopholetsa tsebo o sa phetse.

Iphe le nako ya ho thusa,
Ya ho etsetsa baena molemo.
A ko iphe nako ya ho **atisa**,
Ya ho phahamisetsa setjhaba **maemo**.

Iphe nako ya ho **bososela**,
Ya ho keketeha sa ngwana wa lesea.
Ako iphe nako ya ho **qoqopela**,
O akgotse hloho sa motho wa lehabea.

Iphe nako ya ho bapala,
Ya ho ikotlolla mmele le **mesifa**.
A ko iphe nako ya ho **thenthetsa** hara dipabala,
O tle o kgabe ka dipotongwane, dikitifa.





Letsatsi:



Iphe nako ya ho **tsanyaola**,
Ya ho hukutha sa **leebakgorwana**.
A ko iphe nako ya meropa ho kgabola,
Ya ho tlola o thenthetsa thokwana.

Iphe nako ya ho thothokisa,
Ya ho roka bafo le ona marena;
Iphe nako ya ho **phafa** o boledisa,
O **tlotlise** baditjhaba le beng ka wena.

Iphe nako ya ho **keteke**,
Ya ho thaba le bohle **baena**.
A ko iphe nako ya ho sasanka,
O hlahloba lelapa jwaloka monna.

Iphe nako ya ho bua nnete,
Ho se kgathalle tshoso le **ditshokelo**;
A ko iphe nako ya ho nya **matsete**,
Ho abela batlatlapuwa ditokelo.

Iphe nako ya ho ithuta,
Ya ho eketsa **tsebo** le kelello.
A ko iphe nako ya ho ruta,
Ya ho atisa mahlale le **manollo**.



Nahana ka Katse e makatsang



Ha re baleng

Balla thothokiso hodimo mme o fane ka tlhalo-so ya bohlokwa ba nako. Ke sefe sa ditshwant-sho tsena se bontshang hoo?



Ha re ngoleng

Ke polelo efe thothokisong e re bolellang hore boima bo teng lefatsheng?

Re tseba jwang ho hlaha thothokisong hore ho molemo ho ikwetlisa?

Ho qoqopela ho bolelang?

Hobaneng ho thwe re iphe nako?

Dingata dintho tse ka etsuwang ka nako. Bolela tse tharo tse thothokisong.




Letsatsi:



Ha re ngoleng

Jwale ingolle thothokiso ya hao ka seo o se ratang. Hhalosa seboleho sa seo o ngolang ka sona. Buisanang ka thothokiso ya hao sehlopheng. Ngola mantswe a hhalosang seo. Jwale ngola mantswe a raemang le ao o nang le oona. Sebedisa mantswe a raemang qetellong ya dipara tsa mela. Kgwaritsa pele o ngola thothokiso bukeng ya hao.

Handwriting practice lines (10 rows).



Etsetsa thothokiso ya hao ditshwantsho.

Serwala Katiba Kgubedu



Ha re baleng

Bohole re tseba pale ya Serwala Katiba Kgubedu.

Balla thothokiso ena hodimo sehlopheng. O tla lemoha hore e tshwana le eo o e tsebang, ntle le hore seroki se fetola pale ho bontsha hore ngwanana o itshireletsa kgahlano le phiri.

Temana ke sehlopha
sa mela thothokisong.
Dithothokiso tse ding di na
le temana e le nngwe, ha
tse ding di na le tse ngata.
Thothokiso ena e na le
ditemana tse kae?



Serwala Katiba Kgubedu
Hang ha Phiri a qala ho utlwa
Hore o batla dijo tse hlabosang,
O ile ho kokota monyakong wa Nkgono.
Ha Nkgono a bula, a bona
Meno a bohale a masweu, ho bonya ho lonya,
Yaba Phiri o re, "Nka kena?"
Nkgono wa batho o ne a tshohile,
"O tlilo ntja!" a hweletsa.
Homme o ne a nepile.
A mo jaka mothamo o le mong.
Empa nkongo o ne a le monnyane a le thata,
Jwale Phiri a hoa," Ha ke a kgora!
Ha ke so utlwe hore
Ke jele dijo tsa nnete!"
"Ke tshwanetse ho fumana sammo!"

Yaba o thitsetsa ka moboselo o tshosang,
"Ke tlo ema hona mona he
Ho fihlela Serwala Katiba Kgubedu e
monnyane a fihla

Hae ho tswa morung."
A apara diaparo tsa nkongo kapele,
(hobane tsona o ne a sa di ja)
A apara jase le katiba.
A rwala dieta, mme ka mora moo,
A lokisa moriri wa hae hantle,
Yaba o dula setulong sa nkongo.
A kena ngwanana a apere bokgubedu.
A ema. A tadima. Ya ba o re,
"Tsebe tsa hao di kgolo hakakaang nkongo?"
"Hore ke tsebe ho o utlwa hantle,"
Phiri a araba.
"Mahlo a hao a maholo hakakaang, Nkgono?"
Ho bua Serwala Katiba Kgubedu.
"hore ke tsebe ho o bona hantle,"
Ho araba Phiri.

A dula moo a mo shebile a bososela.
A nahana, ke tlo ja ngwana enwa.



Letsatsi:

Ha a bapiswa le nkgonwae,
O tlo hlabosa haholo.
Yaba Serwala Katiba Kgubedu o re,
"Empa nkongo o apere jase
e ntle jwang ya wulu."
"O fositse!" ho kgaruma Phiri.
"O lebetsa ho mpolella hore
meno a ka a maholo?
Ha ho sa nang, ha ho thus
hore o reng,
Ke tlilo o ja."
Ngwanana a bososela. Lebanta la
Hae la wa.

A otla Phiri ka mokgwa wa karate.
A toba hloho ya Phiri
Kamora metobo e mmalwa a mmona
a shwele.

Kamora nako, morung kwana,
Ka teana le mofumahatsana Serwala Katiba
Kgubedu.
Empa phetoho! Ho se seaparo se sekgubedu,
Ho se katiba e qabolang hlohong.
A re, "Dumela, hela bona jase
Ya ka e ntle ya boy aba phiri."

Roald Dahl (ka diphetoho)



Ha re ngoleng

Ke karolo dife tsa thothokiso tse tshwanang le pale?

Pheletso ya thothokiso e fapane jwang le ya pale? (Ngwanana o itshireletsa jwang?)

Re tseba jwang hore seroki se teane le Swrwala Katiba Kgubedu? (tadima temana ya ho qetela
ya thothokiso)



Tshwantshisa thothokiso. O tla hloka baphetwa bana: Serwala
Katiba Kgubedu, nkongo, phiri le seroki.



Ha re baleng

Bala lameriki mme o arabe
dipotso.



Ho ne ho le teng moshanyana ya
futsanehileng a bitswa Sid
Ya neng a nahana hore o tseba ho feta
kamoo a tsebang ka teng
O ne a nahana hore shaka
E ka fofa ha o boholo
Mme a sesa ho leka seo... ngwana batho!

Rapente, ya neng a dula Borithane,
O tshwantse banana ba babedi b aloha.
A re a hemela hodimo,
"Setulo seo sa paka le a tseba,
Ke qete ho se penta, hona moo le dutseng
teng."



Ke hloka monyako wa ka pele wa holo;
Ke rekile o monnyane
Kahoo ke thubile le ho ratha
Mme ka o kenya ka hloko;
Jwale nthwena e nnyane.



Letsatsi:



Lameriki ena le mela e mekae?

Ke mela efe e raemang?

Ho na le dinoko tse kae moleng ka mong?

Mola 1	Mola 2	Mola 3	Mola 4	Mola 5



Jwale ngola lameriki ya hao, o qale tjena.

Ho kile ha ba le ngwanana ya bitswang Jill

Handwriting practice lines for the sentence "Ho kile ha ba le ngwanana ya bitswang Jill".

Jwale etsa letoto la
mantswe a raemang
le lenseswe la ho qetela
moleng wa pele.



Ha re ngoleng

Ho ne ho na le moshemane ya bitswang Bene

Leka ena o sebedisa mantswe a raemang le Bene.
O ka sebedisa mantswe a kang pene, fene, fane, pane.



Handwriting practice lines for the sentence "Ho ne ho na le moshemane ya bitswang Bene".

Boithabiso ka thothokiso



Na o kile wa bona iguana?
Na di ikutlwa jwang?
Di shebahala jwang?



Ha re baleng

I'm walking with my iguana

When the temperature rises to above eighty-five,

my iguana gets grumpy and me, alive,

So we go for a walk and me, sea ...

then he gets surprised, exercise,

Well, my iguana is a surprise,

till he gets exercised, police

says, leash,

It's the surprise, grimace,

but he loves to be tickled under his chin,

And when he gets his chin,

sleepy, or bed,

With him, in his

and when he gets his

lehetleng, surprise,

lehetleng ha re ntse re potoloha, exercise,

lebopo la lewatile ... police

Ke e nkela lewatleng, lehetsile, surprise,

ke grimace, exercise,

but he loves to be tickled under his chin,

And when he gets his chin,

sleepy, or bed,

With him, in his

and when he gets his

lehetleng, surprise,

lehetleng ha re ntse re potoloha, exercise,

lebopo la lewatile ... police

Ke a tsamaya le iguana ya ka, surprise,

Ke a tsamaya le iguana ya ka, exercise,

Ke a tsamaya le iguana ya ka, police

Ke a tsamaya le iguana ya ka, alive,

Ke a tsamaya le iguana ya ka, and me,

Ke a tsamaya le iguana ya ka, sea ...

Ke a tsamaya le iguana ya ka, surprise,

Ke a tsamaya le iguana ya ka, exercise,

Ke a tsamaya le iguana ya ka, police

Ke a tsamaya le iguana ya ka, alive,

Ke a tsamaya le iguana ya ka, and me,

Ke a tsamaya le iguana ya ka, sea ...

Ke a tsamaya le iguana ya ka, surprise,

Ke a tsamaya le iguana ya ka, exercise,

Ke a tsamaya le iguana ya ka, police

Brian Moses



Letsatsi:



Nyalanya mantswe ana le tlhaloso e nepahetseng. Bolela Mabitso a diphoofolo mme o mamele medumo.

phirana
tjhintjhila
tjhihuahua
korila
lefokolodi
lakabane



katse kapa mmutlanyana o boyo bo bongata le mohatla o motelele
ntja e nyane
tlhapi e meno a bohale
tshwene e kgolo
e tshwana le kwena empa e na le nko e kgutshwane
e bonolo, maoto a mangata, ekare seboko e na le mebala e mengata



UN e eketsa lenane la diiguana ho lenane la dihahabi tseo maphele a tsona a leng kotsing.

Ka la 22 Hlakubele 2010

– Porokgerama ya Tikoloho ya Matjhaba a Kopaneng (UNEP) e eketsa dihahabi tse ding tse ngata lenaneng la diphoofolo tseo maphele a tsona a leng kotsing. Sepheo sa lenane lena ke ho thibela batho lefathse ka bophara ho hweba ka diphoofolo tse hloriswang ka ho fediswa.

Mefuta e mene ya diiguana e ile ya kenyeltswa lenaneng leo. Diiguana tse tshireleditsweng di a tshwarwa mme di rekisetswa batho, haholo naheng ya Europa le United States, ba batlang ho di rua ka tlwaelo, e le diphoofolo tsa lapeng. Ho beha diiguana tsena lenaneng ho bolela hore mebuso e ka regulate kgwebo ena.

Bala thothokiso ka tlhokomelo mme o arabe dipotso tsena.

O nahana mongodi o ne a tsamaya le ya haeka nneta kaoa ena ke thothokiso e tsehisang fela? Hobaneng o realo?

Mongodi o bua ka themperetjhata e leng 85°F . Ke eng themperetjhara en aka di Celsius?

Hobaneng o nahana hore batho ba ka nahana hore iguana ke alligator?

Na o ka makala ha o bona motho a nka motsamao le iguana jwale ka phoofolo ya setswall?

Hobaneng?

Na o ka founela mapolesa ha o ka bona pono e jwalo? Hobaneng?

Ke mantswe afe a morethetho thothokisong ena? Bolela para tse nne tsa morethetho.



Ha re baleng

Bala thothokiso.

Hure! Hure!

Ke letsatsi la Selemo se
Setjha

Hure! Hure! Ke letsatsi la Selemo se setjha!
Letsatsi leo re qalang botjha.
Selemong sena ke ikemiseditse
Ho ba kangaroo.

Kapa nka ithuta ho fofa,
kapa ho
tsamaya maboteng,
Kapa ho ba lempetje,
kapa maqhubu hodima metsi.

Ke tla iketsa rekere le hore ke
thute ho honyela.
Ke tla fetoha sephalli le ho
ntshela ka hare sinki.



Ke tla etela dipolanete tse ding
le ho kopana le dialiene tse ding.
Ke tla tsamaya ho ya sebakanyana
mme ke palame ditaenasoso.

Ke na le menahano e mengata.
Ke se ke qala hona jwale
E, sena e tla ba selemo se molemo,
Hure! Letsatsi la Selemo se setjha!

Kenn Nesbitt



Letsatsi:

Nka	😊	😢
bala sengolwa sa moqoqo		
buisana ka dipotso hodima sengolwa sa moqoqo		
buisana ka pheletso e tshwanetseng ya pale		
tshwantshisa pheletso ya pale mme ka etsetsa tlelase peleho		
ngola pheletso e nngwe ya pale		
ngola dayaring ke sebedisa boemo ba sebui		
sebedisa mahanyetsi le nyamelو		
ngola pale kapa tshomo ke tadi mane le baphetwa, moralo, tikolo ho le diketsahalo		
nyalanya sesosa le ditlamorao dipolelong		
sebedisa makopanyi		
bgola serapa se hlilosang		
bala bayokerafi		
bona maetsi le mahhalosi		
buisana ka meeleo e tshwanang ya mantswe		
bala thothokiso		
tshwantshisa thothokiso		
bona mantswe a raemang thothokisong		
balla thothokiso hodimo		
buisa ka tlhaloso ya mophetwa		
araba dipotsohodima thothokiso		
ngola thothokiso		
etsa tshwantshiso ka thothokiso		
bala lameriki		
ngola lameriki		
fana ka mehlala ya tshwantshanyo		
fana ka mehlala disebediswa tse fapaneng tsa thothokiso (mohlala: tshwantshiso)		
ngola lengolo la semmuso		



O kgethekile. Mmele oohle wa hao o kgethekile. Ke wena monnga mmele wa hao!



HO SE BE
mang ya o
tshwarang
bokapele.

O tshwanelo ho bolella e mong ha ho na le motho
ya o tshwarang bokapele.

O tshwanelo ho bolella e mong ha ho na
le motho ya o etsisang dintho tseo o
sa batleng ho di etsa.

Eo o tshwanetseng ho
mo letsetsa mohala
bakeng sa thuso:

Mohala wa tsa Bana: 0800 05 55 55

SAPS Thibelo ya Botlokotsebe: 086 00 10111

SAPS Nomoro ya tshohanyetso: 10111

Lefapha la "Life Line": 0861 322 322

Lefapha la Tshireletso ya Bana: 012 393 2359/2362/2363

